

Артемьев Н. М. Петров А. А.

# ДОЛГАНСКИЙ ЯЗЫК В ТАБЛИЦАХ

Учебное пособие  
для учащихся старших классов

*Допущено  
Министерством образования  
Российской Федерации*

Санкт-Петербург  
Филиал издательства «Просвещение»  
2003

УДК 373.167.1:811.512  
ББК 81.2 Долган-4  
А 86

Артемьев Н. М., Петров А. А.

А 86 Долганский язык в таблицах: Учеб. пособие для уч-ся ст. кл.— СПб.:  
филиал изд-ва «Просвещение», 2003.— 66 с.  
ISBN 5-09-005234-4.

Пособие предназначено для изучения долганского языка в старших классах общеобразовательной школы. Оно представляет собой набор таблиц, содержащих материал по темам школьной программы. Таблицы удобны для использования при объяснении нового материала.

УДК 373.167.1:811.512  
ББК 81.2 Долган-4

© Издательство «Просвещение»,  
Санкт-Петербургский филиал, 2003  
Все права защищены


ISBN 5-09-005234-4

# КЛАССИФИКАЦИЯ АЛТАЙСКОЙ СЕМЬИ ЯЗЫКОВ

Таблица 1



Таблица 2



# ЛЕКСИКА

## Лексические пласты долганского языка

Таблица 3

Заимствования	Примеры
Из якутского языка	күн <i>солнце</i> , день, киһи <i>человек</i> , уол <i>мальчик</i> , кыыс <i>девочка</i> , ага <i>отец</i> , атак <i>нога</i> , эмий <i>грудь</i> , кутурук <i>хвост</i> , руль, таба <i>олень</i> , эт <i>тело</i> , мясо, бас <i>голова</i> , дьиэ <i>дом</i> , здание, жилище, ураһа <i>летнее жилище</i>

Таблица 4

Заимствования	Примеры
Из эвенкийского языка	<p><b>Оленеводческая терминология:</b>  абалакаан <i>двухгодовалый самец</i>, иктээнэ <i>трехлетний олень-самец</i>, ньогаркаана <i>четырёхлетний олень-самец</i>, угучак, уучак <i>верховой олень</i>, күкэйи <i>бодливый олень</i>, ааку <i>ручной олень</i>, тарагай <i>теленок дикого оленя до года</i>, чээлкэ <i>олень белой масти</i>, бугдыска <i>олень крупнопятнистой масти</i>, оҥко <i>пастбище</i>, мабут <i>аркан</i>, ала <i>лямка упряжи</i> и др.</p> <p><b>Названия жилища и утвари:</b>  голомо <i>землянка</i>, дюкакан <i>чум роженицы</i>, дюлгак <i>сосед по квартире, комнате</i>, чуму, чуонал <i>место для посуды и домашней утвари в чуме</i>, ъонан <i>дымовое отверстие в шестовом чуме</i>, икэптин <i>поперечная палка над очагом, на конце которой висит крюк для котла</i>, инмэк <i>вьючная сумка</i>, неку <i>склад вещей</i> и др.</p> <p><b>Названия одежды:</b>  мекчукэ <i>доха</i>, мукалкаан <i>мужская бисерная доха</i>, ынтыка <i>шапка с пестрым хвостом</i>, тэлэги <i>мужской зимний пояс</i>, кукчу <i>одеяло</i>, сшитое в ногах, гуруми <i>атак зимняя обувь</i>, олоочу <i>летняя обувь из ровдуги</i> и др.</p> <p><b>Промысловая и хозяйственная терминология:</b>  ырба <i>время нереста</i>, киңлэ <i>лыжи-голицы</i>, гилди <i>праща</i>, кирээмки <i>острога для ловли рыбы</i>, ъикирэ <i>удочка для ловли налима</i>, ъалка <i>молоток</i>, кэдэрэ <i>скребок для выделки оленьих шкур</i> и др.</p> <p><b>Названия животных, птиц, рыб, насекомых, растений:</b>  туоки <i>лось</i>, дьукун <i>выдра</i>, ъороки <i>глухарь</i>, ъимиктэ <i>брусника</i>, лабукта <i>мох, растущий на дереве</i> и др.</p>



Таблица 5

Заемствования	Примеры
Из русского языка	очак <i>очаг</i> , моста <i>полы (мост)</i> , баай купыас <i>купец</i> , кинээс <i>князь</i> , кусээйин <i>хозяин</i> , пааснай <i>крестьянин</i> , лаапкы <i>лавка</i> , магазин, ыалдаат <i>солдат</i> , байнаа <i>война</i> , ыаймуу <i>взаимы</i> , ыолкобай <i>рубль</i> , каарты <i>карты (игральные)</i> , колкуос <i>колхоз</i> , доохтур <i>доктор</i> , пылаан <i>план</i> , уруука <i>рука</i> , остуол <i>стол</i> , ыамубар <i>самовар</i> , луоска <i>ложка</i> , испиискэ <i>спичка</i> , ыэбичи <i>свеча</i> , кырачын <i>керосин</i> , урубакы <i>рубаха</i> , куопта <i>кофта</i> , ыапагы <i>сапоги</i> , ыаал <i>шаль</i> , тирээпкэ <i>полотенце</i> , ыуукна <i>сукно</i> , ыииссэ <i>ситец</i> , ыаатын <i>сатин</i> , ыолко <i>шелк</i> , килиэп <i>хлеб</i> , чаай <i>чай</i> , ыукаар <i>сухарь</i> , ыаакыр <i>сахар</i> , лэпээскэ <i>лепешка</i> , пирок <i>пирог</i> , пуорах <i>порох</i> , дроп <i>дробь</i> , бирдаакы <i>берданка</i> , ууда <i>удочка</i> , пуут <i>пуд</i> , арсыын <i>аршин</i> , оскола <i>школа</i> , учииттэл <i>учитель</i> , интэрнаат <i>интернат</i> , пуоп <i>поп</i> , ыээркэп <i>часовня</i> , <i>церковь</i> , дорообо <i>здравствуй</i> , прастыы <i>прощай</i> , пасыыба <i>спасибо</i>

*Примечание:* Основной словарный фонд составляет якутская лексика. Некоторые якутские слова у долган приобрели новые, дополнительные значения: атак *нога*, но и *обувь*, эмий *грудь*, но и *молоко*, кутурук *хвост*, *руль*, но и *волк*, ураһа *летнее жилище*, но и *шест*, употребляемый для постройки *чума*.

Русское слово *рука* (урука) приобрело значение «рукавица». Заемствования из русского языка в долганской лексике представлены широко и охватывают все сферы жизнедеятельности долган. Из частей речи не представлены только местоимения и числительные (за исключением слова тыһычча *тысяча*).

Таблица 6

### Новые значения заимствованных русских слов

Слово, заимствованное из русского языка	Аналог заимствованного слова в долганском языке	
	Заемствованное слово в долганском языке	Значение заимствованного слова в переводе с долганского на русский язык
<i>сафьян</i>	ыапыйаан	<i>кожаный пояс, одеваемый на оленя</i>
<i>петелька</i>	пэдэлкэ	<i>костяная пряжка на конце аркана, с помощью которой делается петля</i>
<i>воронка</i>	боруонка	<i>носик чайника</i>

Таблица 7

## Парные слова имен существительных

Основа слова и его значение		Парное слово и его значение
1-я основа	2-я основа	
от трава	мас дерево	от-мас все растения
дъиэ дом	уот свет	дъиэ-уот жилище, подворье
тыл слово, речь	өс речь, слово, рассказ	тыл-өс молва
кетөр птица	ьүүрэр животное	кетөр-ьүүрэр все птицы, животные
каар снег	һамбыр дождь	каар-һамбыр снег с дождем, непогода
һир земля	дойду родина, страна	һир-дойду местность
дуума мысль	һанаа мысль	дуума-һанаа мысли
тойон начальник	котун начальница	тойон-котун начальство

Таблица 8

## Парные слова имен прилагательных

Основа слова и его значение		Парное слово и его значение
1-я основа	2-я основа	
тыллаак разговорчивый	өстөөк разговорчивый	тыллаак-өстөөк говорливый
баай богатство, имущество	тот сытый	баай-тот богатый, благополучный
такыр извилистый	букур кривой	такыр-букур не прямой, с изгибами
үтүө прекрасный, добрый	боскуой красиво, красивый	үтүө-боскуой пригожий

Таблица 9

## Парные слова имен числительных

Основа слова и его значение		Парное слово и его значение
1-я основа	2-я основа	
түөрт четыре	биэс пять	түөрт-биэс четыре-пять
иккилии по два	үстүү по три	иккилии-үстүү по два-три
һүүрбэччэ около двадцати	отутча около тридцати	һүүрбэччэ-отутча около двадцати-тридцати

Таблица 10

## Парные слова местоимений

Основа слова и его значение		Парное слово и его значение
1-я основа	2-я основа	
эн <i>ты</i>	мин <i>я</i>	эн-мин <i>ты да я</i>
ол <i>то</i>	бу <i>это</i>	ол-бу <i>то-сё</i>
оннук <i>такой</i>	маннык <i>такой</i>	оннук-маннык <i>такой-сякой</i>
онно <i>там</i>	манна <i>здесь</i>	онно-манна <i>там-сям</i>

Таблица 11

## Парные слова глаголов

Основа слова и его значение		Парное слово и его значение
1-я основа	2-я основа	
кэл <i>приходить</i>	бар <i>ходить</i>	кэл-бар <i>двигаться туда-сюда</i>
үөр <i>радоваться</i>	көт <i>летать,</i> <i>взлетать</i>	үөр-көт <i>радоваться, прыгать</i> <i>от радости</i>
бил <i>знать,</i> <i>замечать,</i> <i>изучать</i>	көр <i>проверять,</i> <i>рассматривать</i>	бил-көр <i>разузнавать</i>

Таблица 12

## Парные слова наречий

Основа слова и его значение		Парное слово и его значение
1-я основа	2-я основа	
төттөрү <i>обратно</i>	утары <i>напротив</i>	төттөрү-таары <i>туда-обратно</i>
бүгүн <i>сегодня</i>	һарсын <i>завтра</i>	бүгүн-һарсын <i>сегодня-завтра</i>
онно <i>там</i>	манна <i>здесь, тут</i>	онно-манна <i>там-сям</i>

Примечание: Парные слова при их анализе не должны распадаться на два компонента. Это одна лексическая единица.

## Фразеологизмы

Таблица 13

Пример	Дословный перевод
бас баттак <i>бестолково, бесцельно</i>	<i>голова, волосы (оленьи)</i>
кос ыңаак <i>подпевала, лишний</i>	<i>вторая челюсть (щека)</i>
кабакка тыыннар <i>ограничивать свободу</i>	<i>заставить дышать в мочевой пузырь</i>
һаамай үөрүн киллэр <i>превратиться в не- вменяемого человека</i>	<i>впустить в себя дух иноплеменника</i>
тийибэт тири <i>не хватает чего-либо</i>	<i>шкуру не дотянуть</i>
уьун тыллаак <i>болтливый</i>	<i>имеет длинный язык</i>
ыытыллыбыт ого <i>непослушный, непокорный ребенок</i>	<i>отпущенный (на волю) ребенок</i>
бытыгын быһа үктээбит <i>повзрослел, постарел</i>	<i>наступил на бороду (обычно употреб- ляется в ироничном смысле)</i>
муннугар ытгтаак <i>имеет чутье, нюх</i>	<i>с запахом в носу</i>
күөк Һүрэк <i>лентяй</i>	<i>синее (зеленое) сердце</i>
икки Һырай <i>лицемер</i>	<i>имеет два лица</i>
ускаан Һүрэк <i>трус</i>	<i>заячье сердце</i>
туора карактаак, уһаты уллуңнаак <i>человек</i>	<i>с глазами поперек, со стопами вдоль</i>
тымныы тыыннаак <i>недобрый</i>	<i>с холодным дыханием</i>
тыстаак-тириилээк <i>одетый с ног до головы</i>	<i>с камусом, со шкурой</i>
күөк оту тосту үктээбэт (киһи) <i>очень смирный (человек)</i>	<i>зеленую травинку ногой не перело- мит</i>
баһын катар <i>наказать</i>	<i>голову засушить</i>
карага уолбут <i>завидовать</i>	<i>глаза перестали слезиться (запали)</i>
кабардаак Һиигин эни <i>сполна получишь</i>	<i>наверное, поешь кабардака (вкусное блюдо из рыбы)</i>

Таблица 14

### Фразеологизм, причина появления которого не известна

Пример	Дословный перевод
тээтэтин туньагын катарбыт <i>пошел по стопам отца</i>	<i>копыта отца закалил</i>

# ГРАФИКА

Таблица 15

## Долганский алфавит

№№ пп	Буквы		Названия букв	№№ пп	Буквы		Названия букв
	печатные	рукописные			печатные	рукописные	
1	А а	<i>А а</i>	а	20	Р р	<i>Р р</i>	эр
2	Б б	<i>Б б</i>	бэ	21	С с	<i>С с</i>	эс
3	В в	<i>В в</i>	вэ	22	Һ һ	<i>Һ һ</i>	һа (аш)
4	Г г	<i>Г г</i>	гэ	23	Т т	<i>Т т</i>	тэ
5	Д д	<i>Д д</i>	дэ	24	У у	<i>У у</i>	у
6	Е е	<i>Е е</i>	е	25	Ү ү	<i>Ү ү</i>	ижица
7	Ё ё	<i>Ё ё</i>	ё	26	Ф ф	<i>Ф ф</i>	эф
8	Ж ж	<i>Ж ж</i>	жэ	27	Х х	<i>Х х</i>	ха
9	З з	<i>З з</i>	зэ	28	Ц ц	<i>Ц ц</i>	цэ
10	И и	<i>И и</i>	и	29	Ч ч	<i>Ч ч</i>	че
11	Й й	<i>Й й</i>	и краткое	30	Ш ш	<i>Ш ш</i>	ша
12	К к	<i>К к</i>	ка	31	Щ щ	<i>Щ щ</i>	ща
13	Л л	<i>Л л</i>	эл	32	—ъ	—ъ	твёрдый знак
14	М м	<i>М м</i>	эм	33	Ы ы	<i>Ы ы</i>	ы
15	Н н	<i>Н н</i>	эн	34	—ь	—ь	мягкий знак
16	Ң ң	<i>Ң ң</i>	эң	35	Э э	<i>Э э</i>	э обратное
17	О о	<i>О о</i>	о	36	Ю ю	<i>Ю ю</i>	ю
18	Ө ө	<i>Ө ө</i>	фита	37	Я я	<i>Я я</i>	я
19	П п	<i>П п</i>	пэ				

Примечание:

1. Буквы в, е, ё, ж, з, ф, х, ц, ш, щ, ь, ю, я употребляются только для написания заимствованных слов, сохранивших русскую орфографию.

2. Мягкий знак употребляется только в двух случаях: после д и н — дь, нь.

# ФОНЕТИКА

## Гласные звуки

В долганском языке имеется 20 гласных фонем – 8 кратких и соответствующих им 8 долгих гласных, а также 4 дифтонга: *а, о, у, ы, э, ө, у, и, аа, оо, уу, ыы, ээ, өө, уу, ии, ыа, уо, иэ, уө.*

Таблица 16

Подъем	Ряд			
	задний		передний	
	неогубленные	огубленные	неогубленные	огубленные
широкие	а, аа	о, оо	э, ээ	ө, өө
узкие	ы, ыы	у, уу	и, ии	ү, үү
дифтонги	ыа	уо	иэ	үө

Таблица 17

### Четыре позиции гласных звуков

По длительности	
краткие	долгие
кир <i>грызть</i>	киир <i>входить</i>
күрт <i>сгребать</i>	күүрт <i>напрягать</i>
кур <i>ремень</i>	куур <i>сохнуть</i>
кэс <i>идти вброд</i>	кээс <i>оставлять</i>

Таблица 18

По положению языка	
передние	задние
<i>род, племя</i> <i>хаться</i>	быыс <i>занавес</i> тус <i>прямо, напротив</i> куус <i>обнимать</i> тас <i>носить</i> ол <i>тот</i>

Таблица 19

По степени раскрытия рта	
узкие	широкие
ким <i>кто</i>	кэм <i>время</i>
киис <i>соболь</i>	кээс <i>оставлять</i>
күһүн <i>осень, осенью</i>	көһүн <i>показываться</i>
тыс <i>камус</i>	тас <i>носить</i>

Таблица 20

По участию губ	
неогубленные гласные	огубленные гласные
бит <i>примета</i>	бүт <i>кончать</i>
биир <i>один</i>	бүүр <i>подрубить</i>
кэт <i>одевать</i>	көт <i>летать</i>
ык <i>выжимать</i>	ук <i>вкладывать</i>
тыыр <i>расцеплять</i>	туур <i>выдерживать</i>
таң <i>нанизывать</i>	тоң <i>мерзлый</i>

Таблица 21

### Сочетание гласных в одном слове

По длительности	По положению языка	
	переднего ряда	заднего ряда
краткие	э, ө, и, ү	а, о, ы, у
долгие	ээ, өө, ии, үү	аа, оо, ыы, уу
дифтонги	иэ, үө	ыа, уо

## Гармония гласных

В долганском языке определенное сочетание гласных звуков в слове подчиняется закону гармонии гласных и сводится к следующим правилам:

1. В одном слове все гласные могут быть только заднего ряда или только переднего ряда. Например: табаларбытыгар, кийилэрбитигэр, ыттарбытын, дьйэлэрбитин.

2. После гласного в последующем слове может стоять тот же гласный или сочетающийся с ним другой гласный.

В соответствии с данным правилом формируются нормы употребления гласных:

Таблица 22

Нормы употребления гласных						
В предыдущем слове	В следующем слове					
а или аа	а	или	аа,	или	ы,	или ыы, или ыа
э	э		ээ	и		ии иэ
ы	ы		ыы	а		аа ыа
и	и		ии	э		ээ иэ
о	о		оо	у		уу уо
ө	ө		өө	ү		үү үө
у	у		уу	а		аа уо
ү	ү		үү	э		ээ үө
ыа	а		аа	ы		ыы ыа
иэ	э		ээ	и		ии иэ
уо	у		уу	а		аа уо
үө	ү		үү	э		ээ үө



## Сочетание гласных в одном слове

После	Во всем слове	Примеры		
а	а, ы (ыа)	барабын <i>я иду</i>	баайыакпыт <i>мы привяжем</i>	тыатаагылар <i>тундровики</i>
ы	ы, а (ыа)	ыгырабын <i>я зову</i>	ыытыакпыт <i>мы отпустим</i>	
э	э, и (иэ)	кэтэбин <i>я одеваю</i>	кэтээччи <i>одевающий</i>	дьиэлээктэрбит <i>наши домашние</i>
и	и, э (иэ)	иһэбин <i>я пью</i>	иистэнээччи <i>шьющий</i>	
у	у, а, ы (уо, ыа)	турабын <i>я стою</i>	уурдакпытына <i>если положим</i>	уолаттарбыт <i>наши юноши</i>
о	о, у, а, ы	һотуһабын <i>вытираю совместно с кем-либо</i>	оонһуокпут <i>будем играть</i>	
һ	һ, э, и (һө, иэ)	түһэбин <i>я падаю</i>	үлэлиэкпит <i>будем работать</i>	үөрэнэбит <i>мы учимся</i>
ө	ө, ү, э, и	көтүтэбин <i>я пропускаю</i>	көмөлөһүөкпүт <i>мы вам поможем</i>	

Примечание: Сочетание долгих гласных и дифтонгоидов происходит по такой же схеме.


Четыре фонетических варианта аффиксов  
в зависимости от состава гласных

Существительное в единственном числе	Варианты аффикса множественного числа -лар			
	-лар	-лэр	-лор	-лөр
таба <i>олень</i>	табалар <i>олени</i>			
эбэ <i>река</i>		эбэлэр <i>реки</i>		
ого <i>ребенок</i>			оголор <i>дети</i>	
бөрө <i>волк</i>				бөрөлөр <i>волки</i>


# МОРФОЛОГИЯ

Таблица 29

## Части речи



1. По значению выражают предмет и его признаки (качество и количество).
2. Изменяются по падежам.
3. В предложении выступают в роли подлежащего, дополнения, определения.
4. Не имеют отрицательной формы и форм времени.



1. Обозначают действия или состояния.
2. Изменяются по лицам и числам.
3. Могут иметь отрицательную форму (-бат, -батак, -ма, -ыма – с фонетическими вариантами).
4. Обладают формами времени.
5. В предложении выступают в роли сказуемого.



1. Обозначают признаки действия, различные отношения.
2. Не склоняются и не спрягаются.

Наиболее полную парадигму склонения имеет существительное. Субстантивированные прилагательные и числительные склоняются так же, как и существительные, выполняя их функции в предложении. Грамматические различия в употреблении падежных форм местоимений и субстантивированных причастий не существенны.

# Имя существительное

Таблица 30

## Простое склонение (единственное число)

Падеж	Вопросы	Примеры		
		ого	ыт	таба
Основной	ким? кто? туок? что?	ребенок	собака	таба олень
Частный	кимнэ? кого? туокта? чего?	ребенка	собаки	табата оленья
Винительный	кими? кого? туогу? что?	ребенку	собаку	табаны оленья
Дательный	кимизкэ? кому? туокка? чему?	ребенку	собаке	табага оленью
Исходный	кимтэн? от кого? туоктан? от чего? кайдизэгитэн? с какой стороны? кантан? откуда?	от ребенка	от собаки	табатан от оленья
Орудный	киминэн? кем? туогунаан? чем? канан? чем (к животным)?	ребенком	собакой	табаннан оленьем
Совместный (редко употребляется)	кимнинин? с кем? туоктуун? с чем?	с ребенком	с собакой	табалыын с оленьем
Сравнительный	кимнээгэр? по сравнению с кем? туоктаагар? по сравнению с чем?	с ребенком	с собакой	табаагар с оленьем

## Простое склонение (множественное число)

Основной	оголор <i>дети</i>	уолаттар <i>парни</i>
Частный	оголорго <i>детей</i>	уолаттарга <i>парней</i>
Винительный	оголору <i>детей</i>	уолаттары <i>парней</i>
Дательный	оголорго <i>детям</i>	уолаттарга <i>парням</i>
Исходный	оголортон <i>от детей</i>	уолаттартан <i>от парней</i>
Орудный	оголорунан <i>детьми</i>	уолаттарынан <i>парнями</i>
Совместный (редко употребляется)	оголордуун <i>с детьми</i>	уолаттардыын <i>с парнями</i>
Сравнительный	оголордоогор <i>с детьми</i>	уолаттардаагар <i>с парнями</i>

## Притяжательное склонение

1-й тип принадлежности			
Основной	табам <i>мой олень</i>	табаң <i>твой олень</i>	табата <i>его олени</i>
Частный	табабына <i>моего оленя</i>	табагына <i>твоего оленя</i>	табатына <i>его оленя</i>
Винительный	табабын <i>моего оленя</i>	табагын <i>твоего оленя</i>	табатын <i>его оленя</i>
Дательный	табабар <i>к моему оленю</i>	табагар <i>к твоему оленю</i>	табатыгар <i>к его оленю</i>
Исходный	табабыттан <i>от моего оленя</i>	табагыттан <i>от твоего оленя</i>	табатыттан <i>от его оленя</i>
Орудный	табабынан <i>моим оленем</i>	табагынан <i>твоим оленем</i>	табатынан <i>его оленем</i>
Совместный	—	—	—
Сравнительный	табабынаагар <i>по сравнению с моим оленем</i>	табагынаагар <i>по сравнению с твоим оленем</i>	табатынаагар <i>по сравнению с его оленем</i>

Таблица 32 (продолжение)

2-й тип принадлежности			
Основной	табаларым <i>наши олени</i>	табаларың <i>ваши олени</i>	табалара <i>их олени</i>
	В косвенных падежах аффиксы совпадают.		

3-й тип принадлежности			
Основной	табабыт <i>наш олень</i>	табагыт <i>ваш олень</i>	табалара <i>их олень</i>
Частный	табабытына <i>нашего оленя</i>	табагытына <i>вашего оленя</i>	табаларына <i>их оленя</i>
Винительный	табабытын <i>нашего оленя</i>	табагытын <i>вашего оленя</i>	табаларын <i>их оленя</i>
Дательный	табабытыгар <i>к нашему оленю</i>	табагытыгар <i>к вашему оленю</i>	табаларыгар <i>к их оленю</i>
Исходный	табабытыттан <i>от нашего оленя</i>	табагытыттан <i>от вашего оленя</i>	табаларыттан <i>от их оленя</i>
Орудный	табабытынан <i>нашим оленем</i>	табагытынан <i>вашим оленем</i>	табаларынан <i>их оленем</i>
Совместный	—	—	—
Сравнительный	табабытынаагар <i>по сравнению с нашим оленем</i>	табагытынаагар <i>по сравнению с вашим оленем</i>	табаларынаагар <i>по сравнению с их оленем</i>

4-й тип принадлежности			
Основной	табаларбыт <i>наши олени</i>	табаларгыт <i>ваши олени</i>	табалара <i>их олени</i>
	В косвенных падежах аффиксы совпадают.		

## Четыре типа принадлежности

Единственное число субъекта	1-й тип Единственное число объекта		2-й тип Множественное число объекта		
	Способ словообразования		Способ словообразования		
	Основа слова	Аффикс принадлежности	Основа слова	Аффикс множественного числа	Аффикс принадлежности
МИН	КИНИГЭ-	-М	КИНИГЭ-	-ЛЭР-	-ИМ
	<i>моя книга</i>		<i>мои книги</i>		
ЭН	КИНИГЭ-	-Ң	КИНИГЭ-	-ЛЭР-	-ИҢ
	<i>твоя книга</i>		<i>твои книги</i>		
ГИНИ	КИНИГЭ-	-ТЭ	КИНИГЭ-	-ЛЭР-	-Э
	<i>его книга</i>		<i>его книги</i>		

Множественное число субъекта	3-й тип Единственное число объекта		4-й тип Множественное число объекта		
	Способ словообразования		Способ словообразования		
	Основа слова	Аффикс принадлежности	Основа слова	Аффикс множественного числа	Аффикс принадлежности
БИҢГИ	КИНИГЭ-	-БИТ	КИНИГЭ-	-ЛЭР-	-БИТ
	<i>наша книга</i>		<i>наши книги</i>		
ЭҢГИ	КИНИГЭ-	-ГИТ	КИНИГЭ-	-ЛЭР-	-ГИТ
	<i>ваша книга</i>		<i>ваши книги</i>		
ГИНИЛЭР	КИНИГЭ-	-ЛЭРЭ	КИНИГЭ-	-ЛЭР-	-Э
	<i>их книга</i>		<i>их книги</i>		

## Формы принадлежности 1-го и 2-го типов

Лицо	Аффиксы		Примеры
	после гласных	после согласных	
1-е	-м	-ЫМ (-им, -ум, -үм)	огом <i>мой</i> ребенок ЫТЫМ <i>моя</i> собака оголорум <i>мои</i> дети ЫТТАРЫМ <i>мои</i> собаки
2-е	-ң	-ЫҢ (-иң, -уң, -үң)	огоң <i>твой</i> ребенок ЫТЫҢ <i>твоя</i> собака оголоруң <i>твои</i> дети ЫТТАРЫҢ <i>твои</i> собаки
3-е	-та (-то, -тө, -тэ)	-а, (-о, -ө, -э)	огото <i>его</i> ребенок ЫТА <i>его</i> собака оголоро <i>его</i> дети ЫТТАРА <i>его</i> собаки

## Формы принадлежности 3-го и 4-го типов

Лицо	Конечный звук основы	Аффиксы	Примеры
1-е	1) гласный, дифтонг 2) -й, -л, -р	-БЫТ (-бит, -бут, -бүт)	таба <b>БЫТ</b> <i>наш</i> олень табалар <b>БЫТ</b> <i>наши</i> олени
	3) -к, -п, -с, -т	-ПЫТ (-пит, -пут, -пүт)	балык <b>ПЫТ</b> <i>наша</i> рыба балыктар <b>БЫТ</b> <i>наши</i> рыбы
	4) -м, -н, -ң	-МЫТ (-мит, -мут, -мүт)	илим <b>МИТ</b> <i>наша</i> сеть илимнәр <b>БИТ</b> <i>наши</i> сети
2-е	1) -а, -э, -о, -ө, дифтонг	-ГЫТ (-гит, -гут, -гүт) [Җ]	мууңка <b>ГЫТ</b> <i>ваш</i> невод мууңкалар <b>ГЫТ</b> <i>ваши</i> неводы
	2) -ы, -и, -у, -ү, -й, -р, -л	-ГЫТ (-гит, -гут, -гүт)	урууг <b>УТ</b> <i>ваш</i> родственник уруулар <b>ГЫТ</b> <i>ваши</i> родственники
	3) -к, -п, -с, -т	-КЫТ (-кит, -кут, -күт) [к]	балык <b>КЫТ</b> <i>ваша</i> рыба атак <b>КЫТ</b> <i>ваша</i> нога балыктар <b>ГЫТ</b> <i>ваши</i> рыбы атактар <b>ГЫТ</b> <i>ваши</i> ноги
	4) -м, -н, -ң	-ҢЫТ (-ңит, -ңут, -ңүт)	илим <b>ҢИТ</b> <i>ваша</i> сеть илимнәр <b>ГИТ</b> <i>ваши</i> сети

Таблица 35 (продолжение)

Лицо	Конечный звук основы	Аффиксы	Примеры
3-е	1) гласный, дифтонгоид, -л	-лара (-лоро, -лөрө, -лэрэ)	мууңкалара <i>их невод</i> мууңкалара <i>их неводы</i>
	2) -к, -п, -с, -т	-тара (-торо, -төрө, -тэрэ)	балыктара <i>их рыба</i> балыктара <i>их рыбы</i>
	3) -й, -р	-дара (-доро, -дөрө, -дэрэ)	быардара <i>их живот</i> быардара <i>их животы</i>
	4) -м, -н, -ң	-нара (-норо, -нөрө, -нэрэ)	илимнэрэ <i>их сеть</i> илимнэрэ <i>их сети</i>

*Примечания:* Аффиксы принадлежности имеют не только существительные, но и такие части речи, как прилагательные, числительные, причастия. Формы принадлежности имеют лично-возвратные местоимения.

Синтаксический способ выражения принадлежности образуется с помощью притяжательных местоимений. Например: Бу илим **миниэнэ**. *Это сеть моя*. Ол лодка **бииэнэ**. *Та лодка наша*. Бу ыбырга **эьиэнэ**. *Те нарты ваши*.

## Категория сказуемости имени существительного

Таблица 36

### Формы сказуемости множественного числа

Лицо	Основа	Формы аффикса	Примеры
1-е	существительное во множественном числе	-быт (-бит, -бут, -бүт)	бииги ыакалар <b>быт</b> <i>мы долганы</i> бииги огонньоттор <b>бут</b> <i>мы старики</i> бииги балыкчыттар <b>быт</b> <i>мы рыбаки</i> бииги тойоттор <b>бут</b> <i>мы начальники</i>
2-е	существительное во множественном числе	-гыт (-гит, -гут, -гүт)	эьиги ыакалар <b>гыт</b> <i>вы долганы</i> эьиги огонньоттор <b>гут</b> <i>вы старики</i> эьиги балыкчыттар <b>гыт</b> <i>вы рыбаки</i> эьиги тойоттор <b>гут</b> <i>вы начальники</i>
3-е	существительное во множественном числе	нулевой показатель	гинилэр ыакалар <i>они долганы</i> гинилэр огонньоттор <i>они старики</i> гинилэр балыкчыттар <i>они рыбаки</i> гинилэр тойоттор <i>они начальники</i>

*Примечание:* Наиболее полную парадигму склонения имеет существительное. Субстантивированные прилагательные и числительные склоняются так же, как и существительные, выполняя их функции в предложении. Грамматические различия в употреблении падежных форм местоимений и субстантивированных причастий не существенны.



## Имя прилагательное

Таблица 37

### Склонение имен прилагательных

Падеж	Примеры		
	Основной	итии <i>горячий</i>	кылгас <i>короткий</i>
Частный	итиитэ <i>горячего</i>	кылгаста <i>короткого</i>	кырабына <i>моего маленького</i>
Винительный	итиини <i>горячего</i>	кылгаһы <i>короткого</i>	кырабын <i>моего маленького</i>
Дательный	итиигэ <i>горячему</i>	кылгаска <i>короткому</i>	кырабар <i>моему маленькому</i>
Исходный	итииттэн <i>от горячего</i>	кылгастан <i>от короткого</i>	кырабыттан <i>от моего маленького</i>
Орудный	итииннэн <i>горячим</i>	кылгаһынан <i>коротким</i>	кырабынан <i>моим маленьким</i>
Совместный	—	—	—
Сравнительный	итиитээгэр <i>по сравнению с горячим</i>	кылгастаагар <i>по сравнению с коротким</i>	кырабынаагар <i>по сравнению с моим маленьким</i>

*Примечание:* Склонение субстантивированных прилагательных не отличается от склонения существительных.

Таблица 38

### Способы образования качественных имен прилагательных, обозначающих признак предмета по обладанию

Именная основа	Аффиксы			
	-лаак (-лээк, -лоок, -лөөк)	-таак (-тээк, -тоок, -төөк)	-даак (-дээк, -доок, -дөөк)	-наак (-нээк, -ноок, -нөөк)
мааны <i>почет</i>	маанылаак <i>имеющий почет (почетный)</i>			
күүс <i>сила</i>		күүстээк <i>имеющий силу (сильный)</i>		
өй <i>ум</i>			өйдөөк <i>имеющий ум (умный)</i>	
аан <i>дверь</i>				ааннаак <i>имеющий дверь</i>

Таблица 39

Способы образования качественных имен прилагательных,  
обозначающих признак по времени

Именная основа	Аффиксы		
	-гы	-кы	-ңы
былыр <i>давнее время</i>	былыргы <i>давний</i>		
һаас <i>весна</i>		һааскы <i>весенний</i>	
кыһын <i>зима</i>			кыһыңһы <i>зимний</i>

Таблица 40

Способы образования имен прилагательных,  
обозначающих признак по местонахождению

Именная основа	Аффиксы			
	-таагы	-даагы	-наагы	-лаагы
ускуола <i>школа</i>	ускуолатаагы <i>школьный</i>			
ойуур <i>тайга</i>		ойуурдаагы <i>та- ежный</i>		
каллаан <i>небо</i>			каллааннаагы <i>небесный</i>	
куөл <i>озеро</i>				куөллээги <i>озерный</i>

Таблица 41

Способы образования имен прилагательных  
со значением склонности, пристрастия, преданности

Именная основа	Аффиксы	
	-мсак (-мсэк, -мсок)	-ымсак (-имсэк)
һыа <i>сало</i>	һыамсак <i>любящий сало</i>	
эт <i>мясо</i>		этимсэк <i>любящий мясо</i>
ого <i>дитя</i>	огомсок <i>чадолюбивый</i>	
бананы <i>банан</i>		бананымсак <i>любящий поесть бананы</i>

Таблица 42

Способы образования имен прилагательных,  
обозначающих качество действия

Глагольная основа	Аффиксы	
	-гас (-гэс)	-ыгас (-үгэс, -игэс)
ҺЫМНАА <i>становиться</i> <i>мягким</i>	ҺЫМНАГАС <i>мягкий</i>	
МИННЬИЙ <i>становиться</i> <i>сладким</i>	МИННЬИГЭС <i>сладкий</i>	
ЫЛ <i>брать</i>		ЫЛЫГАС <i>склонный брать</i>
КҮЛ <i>смеяться</i>		КҮЛҮГЭС <i>смешливый</i>
БИЛ <i>знать</i>		БИЛИГЭС <i>быстро узнающий</i>

Таблица 43

Глагольная основа	Аффиксы	
	-ган	-ыган
УМУН <i>забыть</i>	УМНУГАН <i>забывчивый</i>	
ҺЫЛАЙ <i>устанавливать</i>		ҺЫЛАЙЫГАН <i>склонный к бы- строму установлению</i>
ҺЫТЫЙ <i>гниль</i>		ҺЫТЫГАН <i>гнилой</i>
ЫР <i>худеть</i>		ЫРЫГАН <i>склонный к худобе</i>

Таблица 44

Способы образования имен прилагательных,  
обозначающих признак склонности к какому-либо действию

Глагольная основа	Аффиксы	
	-ык (-үүк)	-сыык
ЫТЫР <i>кусать</i>	ЫТЫРЫЫК <i>кусачий</i>	ЫТЫРСЫЫК <i>кусачий, злой пес</i>
КҮЛ <i>смеяться</i>	КҮЛҮҮК <i>смешливый</i>	
КАРСЫС <i>бодаться</i>	КАРСЫЫК <i>бодливый (олень)</i>	

Таблица 45

Способы образования имен прилагательных  
со значением признака по внешнему виду

Глагольная основа	Аффикс -гар (с вариантами)
нъакчай <i>быть низким</i>	нъакчагар <i>низкорослый</i>
өкөй <i>сгибаться</i>	өкөгөр <i>согнутый</i>
бөкчөй <i>быть горбатым</i>	бөкчөгөр <i>горбатель</i>

Таблица 46

Способы образования имен прилагательных,  
обозначающих различные оттенки цвета

Глагольная основа	Аффикс -кай (с вариантами)
кытар <i>делаться красным</i>	кытаркай <i>красный</i>
тэтэр <i>становиться румяным</i>	тэтэркэй <i>румяный</i>
көгөр <i>становиться синим, зеленым</i>	көгөркөй <i>синеватый, зеленоватый</i>

Таблица 47

Способы образования имен прилагательных  
путем сочетания имени существительного  
и признака предмета

Существительное	Признаки предмета		
	кара <i>черный</i>	ыас <i>черный</i>	күөк <i>зеленый, голубой</i>
чок <i>уголь, смоль</i>	чок кара <i>угольно-черный</i>	ыас кара <i>смоляно-черный</i>	
от <i>трава</i>			от күөк <i>зеленый как трава</i>
каллаан <i>небо</i>			каллаан күөк <i>голубой как небо</i>

Таблица 48

**Способы образования имен прилагательных путем сочетания  
двух производных качественных имен прилагательных,  
одно из которых имеет уточняющее значение**

Прилагательное, обозначающее признак предмета по цвету	Прилагательное с уточняющим значением	
	караңа <i>темный</i>	һырдык <i>светлый</i>
кыһыл <i>красный</i>	караңа кыһыл <i>темно-красный</i>	
һаһыл <i>желтый</i>		һырдык һаһыл <i>светло-желтый</i>

Таблица 49

**Способы образования имен прилагательных  
путем удвоения основы**

Основа слова	Прилагательное с удвоенной основой
түргэн <i>быстрый</i>	түргэн да түргэн <i>быстрый-пребыстрый</i>
атын <i>различный</i>	атын-атын <i>разнообразный</i>
эҗин <i>разный</i>	эҗин-эҗин <i>очень разный</i>
минньигэс <i>сладкий</i>	минньигэстэн минньигэс <i>слаще всего сладкого</i>

### Имя числительное

Таблица 50

**Состав и структура количественных имен числительных  
Вопрос: кас? сколько?**

Простые	Составные		
	Числительные второго десятка	Числительные третьего десятка	Числительные от сорока до ста
1 биир	11 уон биир	21 Һүүрбэ биир	
2 икки	12 уон икки	22 Һүүрбэ икки	
3 үс	13 уон үс	23 Һүүрбэ үс	
4 түөрт	14 уон түөрт	24 Һүүрбэ түөрт	40 түөрт уон
5 биэс	15 уон биэс	25 Һүүрбэ биэс	50 биэс уон
6 алта	16 уон алта	26 Һүүрбэ алта	60 алта уон
7 Һэттэ	17 уон Һэттэ	27 Һүүрбэ Һэттэ	70 Һэттэ уон
8 агыс	18 уон агыс	28 Һүүрбэ агыс	80 агыс уон
9 тогус	19 уон тогус	29 Һүүрбэ тогус	90 тогус уон
10 уон	20 Һүүрбэ	30 отут	100 Һүүс

Таблица 51

**Способы образования количественных имен числительных,  
обозначающих возраст человека, животных**

Числительное	Аффикс -лаак (с вариантами)		
	-лаак (-лээк)	-таак (-тээк)	-наак
үс дьыл <i>три</i> <i>года</i>	үс дьыллаак ыт <i>трехлет-</i> <i>няя собака</i>		
икки дьыл <i>два</i> <i>года</i>	иккилээк ого <i>двухлетний</i> <i>ребенок</i>		
агыс уон наас <i>восемьдесят</i> <i>лет</i>		агыс уон наастаак <i>огоньор</i> <i>восемидесятилетний</i> <i>старик</i>	
агыс уон во- <i>семьдесят</i>			агыс уоннаак <i>огонь-</i> <i>ор</i> <i>восемидесяти-</i> <i>летний старик</i>

Таблица 52

**Способы образования  
приблизительных имен числительных**

Числительные	Аффикс -ча (-ччэ, -чэ)
уон <i>десять</i>	уонча <i>около десяти</i>
һүүрбэ <i>двадцать</i>	һүүрбэччэ <i>около двадцати</i>
отут <i>тридцать</i>	отутча <i>около тридцати</i>
биэс уон <i>пятьдесят</i>	биэс уонча <i>около пятидесяти</i>
һүүс <i>сто</i>	һүүсчэ <i>около ста</i>
икки һүүс <i>двести</i>	икки һүүсчэ <i>около двухсот</i>

Таблица 53

Образование порядкового имени числительного *первый*

Основа маң- слова маңлай лоб	Аффикс -найгы	Слово бас голова	Аффикс -тың
маң-	-найгы	бас-	-тың
маңнайгы <i>первый</i> Например: маңнайгы күн <i>первый день</i>		бастың <i>первый, лучший</i> Например: бастың ырыа <i>лучшая песня</i>	

Таблица 54

## Способы образования порядковых имен числительных

Количественное числительное	Аффиксы	
	-с	-ыс (-ис, -ус, -үс)
икки <i>два</i>	иккис <i>второй</i>	
алта <i>шесть</i>		алтыс <i>шестой</i>
һүүрбә <i>двадцать</i>		һүүрбәыс <i>двадцатый</i>
биэс уон <i>пятьдесят</i>		биэс уонус <i>пятидесятый</i>
үс <i>три</i>		үһүс <i>третий</i>

Таблица 55

Образование порядковых имен числительных,  
начиная с первого десятка + один

Составное количественное числительное	Аффикс -ис
уон биир <i>одиннадцать</i>	уон биирис <i>одиннадцатый</i>
отут биир <i>тридцать один</i>	отут биирис <i>тридцать первый</i>

Таблица 56

## Образование наречий от порядковых имен числительных

Порядковое числительное	Аффикс -ын (-ин, -ун, -үн)
иккис <i>второй</i>	икки <b>ин</b> <i>второй раз, вторично</i>
төрдүс <i>четвертый</i>	төрдү <b>үн</b> ( <i>в</i> ) <i>четвертый раз</i>

Способ образования разделительных имен числительных  
от количественных и приблизительных числительных

Количественные и приблизительные числительные	Аффиксы (с вариантами)			
	-лыы	-тыы	-дыы	-ныы
алта <i>шесть</i>	алталыы <i>по шесть</i>			
отутча <i>около тридцати</i>	отутчалыы <i>при- близительно тридцать</i>			
икки <i>два</i>	иккилии <i>по два</i>			
үс <i>три</i>		үстүү <i>по три</i>		
биир <i>один</i>			биирдии <i>по одному</i>	
уон <i>десять</i>				уоннуу <i>по десять</i>

Способы образования собирательных имен числительных

Количественные числительные	Аффиксы			
	-ыан	-уон	-иэн	-үон
агыс <i>восемь</i>	аксыан <i>восьмером</i>			
уон <i>десять</i>		онуон <i>вдесятером</i>		
икки <i>два</i>			иккиэн <i>вдвоем</i>	
түөрт <i>четыре</i>				төрдүөн <i>вчетвером</i>



Таблица 59

**Способы образования формы множественного числа  
собирательных имен числительных**

Количественное числительное	Аффикс множественного числа -лэр (-тэр)	Форма множественного числа собирательного числительного
<i>үс три</i>	-тэр	<i>үстэр все трое</i>
<i>биэс пять</i>	-тэр	<i>биэстэр все пятеро</i>
<i>һэттэ семь</i>	-лэр	<i>һэттэлэр все семеро</i>

Таблица 60

**Способы образования кратных имен числительных  
от количественных имен числительных**

Количественные числительные	Аффикс -та (с вариантами)
<i>биир один</i>	<i>биирдэ один раз, однажды</i>
<i>икки два</i>	<i>иккитэ два раза, дважды</i>
<i>үс три</i>	<i>үстэ три раза, трижды</i>
<i>тогус девять</i>	<i>тогуста девять раз</i>
<i>һүүрбэ биэс двадцать пять</i>	<i>һүүрбэ биэстэ двадцать пять раз</i>

Таблица 61

**Способы образования приблизительной кратности  
имени числительного**

Приблизительное числительное	Вопрос <i>каччата?</i> <i>приблизительно сколько раз?</i>
	Аффикс -чата (-чэтэ)
<i>уонча около десяти</i>	<i>уончата приблизительно десять раз</i>
<i>һүүрбэччэ около двадцати</i>	<i>һүүрбэччэтэ приблизительно двадцать раз</i>

Таблица 62

Разделительное числительное	Вопрос <i>кастыыта?</i> <i>по сколько раз?</i>
	Аффикс -ыта (с вариантами)
<i>биирдии по одному</i>	<i>биирдиитэ по одному разу</i>
<i>үстүү по три</i>	<i>үстүүтэ по три раза</i>
<i>уоннуу по десять</i>	<i>уоннуута по десять раз</i>

**Способы образования приблизительно-разделительных  
имен числительных**

**Вопрос каччалыыта?**

(со значением «приблизительно по столько-то раз?»)

*Таблица 63*

Числительные	Аффикс -чалыыта
уон <i>десять</i>	уончалыыта <i>приблизительно по десять раз</i>
отут <i>тридцать</i>	отутчалыыта <i>приблизительно по тридцать раз</i>

*Таблица 64*

**Способы образования дробных числительных  
с помощью слова аҕара *половина***

Числительное	Дробное числительное
икки <i>два</i>	икки аҕара <i>половина из двух</i>
уон <i>десять</i>	уон аҕара <i>полдесятка</i>
биир <i>один</i>	биيري гытта биир аҕара <i>один и еще половина одного (полтора)</i>

## Местоимение

Таблица 65

### Личные местоимения

Лицо	Единственное число	Множественное число
1-е	мин я	биьиги мы
2-е	эн ты	эьиги вы
3-е	гини он, она	гинилэр они

Таблица 66

### Склонение личных местоимений в единственном числе

Падеж	1-е лицо	2-е лицо	3-е лицо
Основной	мин я	эн ты	гини он
Частный	—	—	—
Винительный	минигин меня	энигин тебя	гинини его
Дательный	миниэкэ мне	эниэкэ тебе	гиниэкэ, гинигэ ему
Исходный	минигиттэн от меня	энигиттэн от тебя	гиниттэн от него
Орудный	минигинэн мной	энигинэн тобой	гининэн им
Совместный	—	—	—
Сравнительный	минигиннээгэр со мной	энигиннээгэр с тобой	гинитээгэр с ним

Таблица 67

### Склонение личных местоимений во множественном числе

Падеж	1-е лицо	2-е лицо	3-е лицо
Основной	биьиги мы	эьиги вы	гинилэр они
Частный	—	—	—
Винительный	биьигини нас	эьигини вас	гинилэри их
Дательный	биьиэкэ нам	эьиэкэ вам	гинилэргэ им
Исходный	биьигиттэн от нас	эьигиттэн от вас	гинилэртэн от них
Орудный	биьигинэн нами	эьигинэн вами	гинилэринэн ими
Совместный	—	—	—
Сравнительный	биьигиннээгэр с нами	эьигиннээгэр с вами	гинилэрдээгэр с ними

**Указательные местоимения,  
различающиеся по степени удаленности предмета**

Единственное число	Множественное число	Усилительные формы һу-, чу-, һ-	
		Единственное число	Множественное число
бу <i>вот этот</i> ( <i>вот эта,</i> <i>вот этот</i> )	булар <i>вот эти,</i> <i>вот те</i>	һубу, чубу <i>вот это са-</i> <i>мое, вот именно тот,</i> <i>вот только то</i>	һубулар, чубулар <i>вот эти самые,</i> <i>вот именно те</i>
ити <i>вот этот</i> ( <i>вот эта,</i> <i>вот этот</i> )	итилэр <i>вот эти,</i> <i>вот те</i>	һити <i>вот именно этот,</i> <i>этот самый</i>	һитилэр <i>вот имен-</i> <i>но эти, эти самые</i>
ол <i>тот</i> ( <i>та, то</i> )	олор <i>те</i>	һол <i>тот самый, то самое</i>	һолор <i>те самые</i>

**Склонение указательного местоимения бу  
*вот этот (вот эта, вот это)***

Падеж				
Основной	—	бу <i>вот это</i>	—	һубу, чубу <i>вот</i> <i>это самое</i>
Частный	—	—	—	—
Винительный	буну <i>вот</i> <i>это</i>	муну <i>вот это</i>	маны <i>вот</i> <i>это</i>	һубуну <i>вот это</i> <i>самое</i>
Дательный	бунуга <i>вот</i> <i>этому</i>	мунугу <i>вот</i> <i>этому</i>	маныга <i>вот</i> <i>этому</i>	һубунга <i>вот</i> <i>этому самому</i>
Исходный	бунтан <i>вот</i> <i>от этого</i>	мунтан <i>вот</i> <i>от этого</i>	мантан <i>вот</i> <i>от этого</i>	һубунтан <i>вот от</i> <i>этого самого</i>
Орудный	бунан <i>вот</i> <i>этим</i>	мунан <i>вот</i> <i>этим</i>	манан <i>вот</i> <i>этим</i>	һубунан <i>вот</i> <i>этим самым</i>
Совместный	—	—	—	—
Сравнительный	буннаагар <i>вот с этим</i>	муннаагар <i>вот с этим</i>	маннаагар <i>вот с этим</i>	һубуннаагар <i>вот</i> <i>с этим самым</i>
Местный	бунна <i>вот в</i> <i>этом</i>	мунна <i>вот</i> <i>в этом</i>	манна <i>вот</i> <i>в этом</i>	һубунна <i>вот</i> <i>в этом самом</i>

Таблица 70

Склонение указательных местоимений *ити, ол, ьити*  
*вот тот (вот та, вот то)*

Падеж			
Основной	ити <i>вот тот</i>	ол <i>тот</i>	ьити <i>вот именно тот</i>
Частный	—	—	—
Винительный	итини <i>вот того</i>	ону <i>того</i>	ьитини <i>вот именно того</i>
Дательный	итиниги <i>вот тому</i>	онуга <i>тому</i>	ьитини <i>вот именно тому</i>
Исходный	итинтэн <i>вот от того</i>	онтон <i>от того</i>	ьитинтэн <i>вот именно от того</i>
Орудный	итинэн <i>вот тем</i>	онон (онунан) <i>тем</i>	ьитинэн <i>вот именно тем</i>
Совместный	—	—	—
Сравнительный	итиннээгэр <i>вот с тем</i>	онноогор <i>с тем</i>	ьитиннээгэр <i>вот именно с тем</i>
Местный	итиннэ <i>вот в том</i>	онно <i>в том</i>	ьитиннэ <i>вот именно в том</i>

Таблица 71

Вторичные указательные местоимения

Косвенные основы	Аффикс притяжения -ты (-ту, -ти) + аффиксы принадлежности личных местоимений -м, -ң, -та, -быт, -гит, -лара					
	-м я	-ң ты	-та (-тэ) он	-быт мы	-гит вы	-лара они
ман <i>этот</i>	мантым <i>этот мой</i>	мантың <i>этот твой</i>	мантыта <i>этот его, ее</i>	мантыбыт <i>этот наш</i>		
он <i>то</i>	онтум <i>то мое</i>	онтуң <i>то твое</i>	онтута <i>то его, ее</i>			онтулара <i>то их</i>
итин <i>тот</i>	итинтим <i>тот мой</i>	итинтиң <i>тот твой</i>	итинтитэ <i>тот его, ее</i>		итинтигит <i>тот ваш</i>	

## Склонение вопросительных местоимений

Падеж	Единственное число		Множественное число	
Основной	ким? <i>кто?</i>	туок? <i>что?</i>	кимнээк? <i>кто?</i>	кимнэр? <i>что?</i>
Частный	кимнэ? <i>кого?</i>	туокта? <i>чего?</i>	кимнээктэ? <i>кого?</i>	кимнэрдэ? <i>чего?</i>
Винительный	кими? <i>кого?</i>	тугу? туогу? <i>что?</i>	кимнээги? <i>кого?</i>	кимнэри? <i>что?</i>
Дательный	кимиэкэ? кимнэ? <i>кому?</i>	туокка? <i>чему?</i>	кимнээккэ? <i>кому?</i>	кимнэргэ? <i>чему?</i>
Исходный	кимтэн? <i>от кого?</i>	туоктан? <i>от чего?</i>	кимнээктэн? <i>от кого?</i>	кимнэртэн? <i>от чего?</i>
Орудный	киминэн? <i>чем?</i>	тугунан? <i>чем?</i>	кимнээгинэн? <i>чем?</i>	кимнэринэн? <i>чем?</i>
Совместный	—	—	—	—
Сравнительный	кимнээгэр? <i>с кем?</i>	туоктаагар? <i>с чем?</i>	кимнээктээгэр? <i>с кем?</i>	кимнэрдээгэр? <i>с чем?</i>

## Способы образования притяжательных местоимений

Личное местоимение	Личное местоимение + аффикс -ИЭНЭ	Лично-возвратное местоимение с основой <b>бэйэ</b>
мин я	миниэнэ <i>мой</i>	мин бэйэм гиэним <i>мой свой собственный</i>
эн ты	эниэнэ <i>твой</i>	эн бэйэң гиэниң <i>твой свой собственный</i>
гини он	гиниэнэ <i>его</i>	гини бэйэтин гиэнэ <i>его свой собственный</i>
биьиги мы	биьиэнэ <i>наш</i>	биьиги бэйэбит гиэммит <i>наш свой собственный</i>
эьиги вы	эьиэнэ <i>ваш</i>	эьиги бэйэгит гиэңүит <i>ваш свой собственный</i>
гинилэр они	гиниэттэрэ <i>их</i>	гинилэр бэйэлэрин гиэттэрэ <i>их свой собственный</i>

Таблица 74

Личное местоимение	Слово гиэн	Притяжательный аффикс	Форма притяжательного местоимения
мин я	ГИЭН	-им	миниэним <i>мой собственный</i>
эн ты	ГИЭН	-иң	эниэниң <i>твой собственный</i>
гини он	ГИЭН	-э	гиниэнэ <i>его собственный</i>
биьиги мы	ГИЭН	-мит	биэммит <i>наш собственный</i>
эьиги вы	ГИЭН	-ңит	эьиэңңит <i>ваш собственный</i>
гинилэр они	ГИЭН	-тэрэ	гиниэттэрэ <i>их собственный</i>

Морфолого-синтаксический способ выражения принадлежности происходит с помощью аффиксов и притяжательных местоимений. В предложении притяжательные местоимения являются определениями и обозначают субъект обладания. Так образуется двойное обозначение принадлежности. Например: **миниэнэ** кинигэм *мне принадлежащая моя книга*.

Таблица 75

Вопросительное местоимение	Вопросительное местоимение + аффикс -иэнэ
ким? <i>кто?</i>	кимиэнэ? <i>чей?</i>
туок? <i>что?</i>	туокиэнэ? <i>чей?</i>

Таблица 76

Личное местоимение	Аффикс множественного числа -эттэрэ
мин я	миниэттэрэ <i>мои</i>
эн ты	эниэттэрэ <i>твои</i>
гини он	гиниэттэрэ (гини гиэттэрэ) <i>его, ее</i>
биьиги мы	биьиэттэрэ <i>наши</i>
эьиги вы	эьиэттэрэ <i>ваши</i>
гинилэр они	гинилэр гиэттэрэ <i>их</i>

## Способы образования определительных местоимений

Основа указательного местоимения	Аффикс -нык (-ник, -нук)	Форма определительного местоимения	Аффикс -ча (-чча)	Форма определительного местоимения
бу- <i>вот этот (вот эта, вот это)</i>	-нук	буннук <i>такой, как вот этот</i>	-чча	бачча <i>столько, как вот это</i>
му- <i>вот этот (вот эта, вот это)</i>	-нук	муннук <i>такой, как вот этот</i>		
ма- <i>вот этот (вот эта, вот это)</i>	-нык	манны <i>такой, как вот этот</i>		
ити- <i>вот этот (вот эта, вот это)</i>	-ник	итинник <i>вот такой, как вот этот</i>	-ччэ	итиччэ <i>столько, как вот этот</i>
он- <i>вот тот (вот та, вот то)</i>	-нук	оннук <i>такой, как вот тот</i>	-ччо	оччо <i>столько, как вот то</i>

## Усилительные формы

ьубу- <i>вот это (вот эта, вот этот)</i>	-нук	ьубунук <i>такой, как именно вот этот</i>	-чча	ьабачча <i>вот именно столько</i>
ьити- <i>вот это (вот эта, вот этот)</i>	-ник	ьитинник <i>именно вот такой</i>	-ччэ	ьитиччэ <i>вот именно такой</i>
ьон- <i>вот то (вот та, вот тот)</i>	-нук	ьоннук <i>именно так</i>	-ччо	ьоччо <i>вот именно так</i>

## Способы образования определительных местоимений с относительным значением

Определительные местоимения			Аффикс -га (-гэ, -го)		
бачча	итиччэ	оччо	баччага	итиччэгэ	оччого
<i>столько, как вот это (как вот этот, как вот то)</i>			<i>тогда</i>		



**Способ образования определительных местоимений  
с собирательным значением**

Местоимение	Аффикс -та	Аффикс -каатгара
бары <i>весь (вся, всё, все)</i>	барыта	барыкаатгара
	<i>всё, весь, всего</i>	
бүтүн <i>весь (вся, всё), целый</i>	бүттэ <i>всё, целиком, полностью</i>	

**Безличное склонение определительных местоимений  
*буннук, маннык, итинник, оннук***

Падеж				
Основной	буннук <i>такой, как вот этот</i>	маннык <i>такой, как вот этот</i>	итинник <i>вот такой</i>	оннук <i>такой, как вот тот</i>
Частный	буннукта <i>такого, как вот этого</i>	манныкта <i>такого, как вот этого</i>	итинниктэ <i>вот такого</i>	оннукта <i>такого, как вот того</i>
Винительный	буннугу <i>такого, как вот этого</i>	манныгы <i>такого, как вот этого</i>	итинниги <i>вот такого</i>	оннугу <i>такого, как вот того</i>
Дательный	буннукка <i>такому, как вот этому</i>	манныкка <i>такому, как вот этому</i>	итинниккэ <i>вот такому</i>	оннукка <i>такому, как вот тому</i>
Исходный	буннуктан <i>от такого, как вот от этого</i>	манныктан <i>от такого, как вот от этого</i>	итинниктэн <i>вот от такого</i>	оннуктан <i>от такого, как вот от того</i>
Орудный	буннугунан <i>таким, как вот этим</i>	манныгынан <i>таким, как вот этим</i>	итиннигинэн <i>вот таким</i>	оннугунан <i>таким, как вот тем</i>
Совместный	—	—	—	—
Сравнительный	буннуктаагар <i>с таким, как вот с этим</i>	манныктаагар <i>с таким, как вот с этим</i>	итинниктэ-эгэр <i>вот с таким</i>	оннуктаагар <i>с таким, как вот с тем</i>

**Безличное склонение определительных местоимений**  
*бачча, итиччэ, оччо*

Падеж			
Основной	<i>бачча столько, как вот это</i>	<i>итиччэ столько, как вон этот</i>	<i>оччо столько, как вот то</i>
Частный	<i>баччата сколького, как вот этого</i>	<i>итиччэтэ сколько- го, как вон этого</i>	<i>оччото сколького, как вот того</i>
Винительный	<i>баччаны сколького, как вот этого</i>	<i>итиччэни сколько- го, как вон этого</i>	<i>оччону сколького, как вот того</i>
Дательный	<i>баччага столькому, как вот этому</i>	<i>итиччэгэ столько- му, как вон этому</i>	<i>оччого столькому, как вот тому</i>
Исходный	<i>баччаттан от столького, как вот от этого</i>	<i>итиччэтэн от столького, как вон от этого</i>	<i>оччоттон от столького, как вот от того</i>
Орудный	<i>баччанан стольком, как вот этим</i>	<i>итиччэнэн столь- ким, как вон этим</i>	<i>оччонон стольком, как вот тем</i>
Совместный	—	—	—
Сравнительный	<i>баччатаагар со стольком, как вот с этим</i>	<i>итиччэтээгэр со стольком, как вон с этим</i>	<i>оччотоогор со стольком, как вот с тем</i>

*Примечание:* Местоимения во множественном числе склоняются так же, как существительные.

**Способы образования неопределенных местоимений**

Вопросительное местоимение	Частица		
	<b>ирэ (эрэ)</b>	<b>эмэ</b>	<b>да</b>
<i>ким кто</i>	<i>ким ирэ кто-то</i>	<i>ким эмэ кто-нибудь</i>	<i>ким да никто, кто бы ни был</i>
<i>туок что</i>	<i>туок ирэ что-то</i>	<i>туок эмэ что-нибудь</i>	
<i>кас сколько</i>	<i>кас ирэ сколько-то</i>		
<i>каннык какой</i>		<i>каннык эмэ какой-нибудь</i>	
<i>канна куда</i>	<i>канна ирэ куда-то</i>	<i>кантан эмэ откуда-нибудь</i>	

*Примечание:* При склонении неопределенных местоимений частицы **ирэ (эрэ)**, **да** не изменяются: туокта ирэ, туогу ирэ, туоктан ирэ; кими да, кимизэкэ да, кимтэн да и т. д.

**Склонение неопределенных местоимений  
с частицей эмэ**

Падеж	Частица эмэ без изменения	Частица эмэ + аффикс
Основной	туок эмэ	туок эмэ
Частный	туокта эмэ	туокта эмэтэ
Винительный	тугу эмэ	тугу эмэни
Дательный	туокка эмэ	туокка эмэгэ
Исходный	туоктан эмэ	туоктан эмэттэн
Орудный	туогунаан эмэ	туогунаан эмэнэн
Совместный	—	—
Сравнительный	туоктаагар эмэ	туоктаагар эмэтээгэр

Таблица 84

**Лично-возвратные местоимения**

Лицо	Основа бэйэ сам + аффикс принадлежности личного местоимения	
	Единственное число	Множественное число
1-е	бэйэм <i>я сам</i>	бэйэбит <i>мы сами</i>
2-е	бэйэң <i>ты сам</i>	бэйэгит <i>вы сами</i>
3-е	бэйэтэ <i>он сам</i>	бэйэлэрэ <i>они сами</i>

Таблица 85

**Особые формы принадлежности личных местоимений**

Лицо	Лично-возвратное местоимение бэйэ + слово гиэн с особой формой принадлежности	
	Единственное число	Множественное число
1-е	<b>мин</b> бэйэм гиэним <i>мой свой собственный</i>	<b>биьиги</b> бэйэбит гиэммит <i>наш свой собственный</i>
2-е	<b>эн</b> бэйэң гиэниң <i>твой свой собственный</i>	<b>эьиги</b> бэйэгит гиэңгит <i>ваш свой собственный</i>
3-е	<b>гини</b> бэйэтин гиэнэ <i>его, ее свой собственный</i>	<b>гинилэрэ</b> бэйэлэрин гьэттэрэ <i>их свой собственный</i>

## Склонение лично-возвратных местоимений

Падеж	Единственное число		
	1-е лицо	2-е лицо	3-е лицо
Основной	бэйэм я сам	бэйэң ты сам	бэйэтэ он сам
Частный	—	—	—
Винительный	бэйэбин меня са- мого	бэйэгин тебя самого	бэйэтин его самого
Дательный	бэйэбэр мне самому	бэйэгэр тебе самому	бэйэтигэр ему само- му
Исходный	бэйэбиттэн от ме- ня самого	бэйэгиттэн от тебя самого	бэйэтиттэн от него самого
Орудный	бэйэбинэн мною самим	бэйэгинэн тобою самим	бэйэтинэн им самим
Совместный	—	—	—
Сравнительный	бэйэбинээгэр со мною самим	бэйэгинээгэр с то- бою самим	бэйэтинээгэр с ним самим

Падеж	Множественное число		
	1-е лицо	2-е лицо	3-е лицо
Основной	бэйэбит мы сами	бэйэгит вы сами	бэйэлэрэ они сами
Частный	—	—	—
Винительный	эйэбитин нас самих	бэйэгитин вас самих	бэйэлэрин их самих
Дательный	бэйэбитигэр нам самим	бэйэгитигэр вам самим	бэйэлэригэр им самим
Исходный	бэйэбититтэн от нас самих	бэйэгититтэн от вас самих	бэйэлэриттэн от них самих
Орудный	бэйэбитинэн нами самими	бэйэгитинэн вами самими	бэйэлэринэн ими самими
Совместный	—	—	—
Сравнительный	бэйэбитинээгэр с нами самими	бэйэгитинээгэр с вами самими	бэйэлэринээгэр с ними самими

## Глагол

Таблица 87

**Способ образования отрицательной формы глагола**

Глагол	Аффиксы			
	-ма	-ыма	-ума	-эмэ
ытаа <i>плакать</i>	ытаама не плакать			
бар <i>уходить</i>		барыма <i>не</i> <i>уходить</i>		
һуруй <i>писать</i>			һуруйума <i>не писать</i>	
үлэлээ <i>рабо-</i> <i>тать</i>				үлэлээмэ <i>не работать</i>

Таблица 88

**Способы образования глаголов со значением  
«действовать предметом»**

Имя существительное	Аффикс -лаа (с вариантами)			
	-лаа (-лээ)	-таа (-тээ)	-даа (-дээ)	-наа (-нээ)
бака <i>скребок для</i> <i>очистки шкуры</i> <i>от мездры</i>	бакалаа <i>очи-</i> <i>щать скребком</i> <i>оленью шкуру</i> <i>от мездры</i>			
тимэк <i>пуговица</i>		тимэктээ <i>застегивать</i>		
кур <i>пояс</i>			курдаа <i>опоясываться</i>	
баргаан <i>музы-</i> <i>кальный инст-</i> <i>румент долган</i>				баргааннаа <i>играть на</i> <i>музыкаль-</i> <i>ном инст-</i> <i>рументе</i>

Способы образования глаголов  
со значением «изготавливать»

Имя существительное	Аффиксы	
	-таа	-даа
мас <i>дерево</i>	мастаа <i>заготовить дрова</i>	
чаай <i>чай, пища</i>		чаайдаа <i>готовить чай, пищу</i>

Способы образования глаголов  
со значением «снабжать»

Имя существительное	Аффиксы	
	-лээ	-таа
Һүбэ <i>совет</i>	Һүбэлээ <i>давать совет</i>	
уп <i>черенок</i>		уптаа <i>придывать черенок</i>

Способы образования глаголов  
со значением «заниматься промыслом» (от названия животных)

Имя существительное	Аффиксы		
	-лаа	-таа	-доо
кыыл <i>дикий олень</i>	кыыллаа <i>добывать дикого оленя</i>		
балык <i>рыба</i>		балыктаа <i>рыбачить</i>	
чомогор <i>название рыбы</i>			чомогордоо <i>добывать рыбу</i> чомогор

Способы образования глаголов со значением  
«направляться к предмету»

Имя существительное	Аффиксы		
	-лаа (-лээ)	-тээ	-наа
Ыял <i>житель, сосед</i>	Ыяллаа <i>отправляться в гости</i>		
Дьйэ <i>дом, жилище</i>	Дьйэллээ <i>направляться к дому</i>		
Һйэркэп <i>церковь</i>		Һйэркэптээ <i>направляться в церковь</i>	
Уораан <i>порог</i>			Уорааннаа <i>направляться к порогу</i>

Таблица 93

Способы образования глаголов со значением  
«производить действие»

Имя существительное	Аффикс -лаа (с вариантами)	
	-лаа	-лээ
Һырга <i>нарты</i>	Һыргалаа <i>ехать на нартах</i>	
Одуу <i>рассматривание</i>	Одуулаа <i>пристально рассматривать</i>	
Үңкүү <i>пляска</i>		Үңкүүлээ <i>плясать</i>
Үлэ <i>работа</i>		Үлэлээ <i>работать</i>

Таблица 94

Исходное слово	Аффиксы		
	-лоо	-даа	-лаа
Доробо <i>здравствуй</i> (приветствие)	Дорооболоо <i>здороваться</i>		
Буруй <i>обвинение</i>		Буруйдаа <i>обвинять</i>	
Һурак <i>новость, весть</i>			Һурагалаа <i>расспрашивать</i>

**Способы образования глаголов со значением  
«сообщать качество предмету»**

Имя прилагательное	Аффикс -лаа
кара <i>черный</i>	каралаа <i>чернить, линять (об олене)</i>
һытыы <i>острый</i>	һытыылаа <i>точить</i>
караҕа <i>темный (темно)</i>	караҕалаа <i>делать темным, затемнять</i>

**Способы образования глаголов со значением  
«испытывать состояние»**

Имя существительное	Аффиксы	
	-таа	-наа
аччык <i>голод</i>	аччыктаа <i>голодать</i>	
һалгын <i>воздух, простуда</i>		һалгыннаа <i>простужаться</i>

**Способы образования глаголов  
со значением «производить действие»  
(подобное тому, что выражает именная основа)**

Имя существительное	Аффиксы		
	-лаа	-лээ	-тээ
ага <i>отец</i>	агаалаа <i>поступать как отец</i>		
иньэ <i>мать</i>		иньэлээ <i>поступать как мать</i>	
араҕас <i>склад</i>			араҕастаа <i>складывать что-либо, как в складе</i>



Способы образования глаголов  
со значением «говорить»

Исходное слово	Аффиксы		
	-лаа	-таа	-даа
нъучча <i>русский</i>	нъуччалаа <i>говорить</i> <i>по-русски</i>		
тоңус <i>эвенк</i>		тоңустаа <i>говорить</i> <i>по-эвенкийски</i>	
һаамай <i>нганасан</i>			һаамайдаа <i>говорить</i> <i>по-нганасански</i>

Способы образования глаголов  
со значением «исполнять произведения фольклора»

Исходное слово	Аффиксы		
	-лоо	-лаа	-наа
олоҥко <i>сказка</i>	олоҥколоо <i>рассказывать сказку</i>		
ырыа <i>песня</i>		ырыалаа <i>петь песню</i>	
таабурун <i>загадка</i>			таабуруннаа <i>загадывать загадку</i>

## Изъявительное наклонение

### Настоящее время

Эта форма образуется путем прибавления к основе глагола временных аффиксов:

Таблица 100

Лицо	Положительная форма	Отрицательная форма
Единственное число		
1-е	барабын <i>иду</i>	барбаппын <i>не иду</i>
2-е	барагын <i>идеши</i>	барбаккын <i>не идеши</i>
3-е	барар <i>идет</i>	барбат <i>не идет</i>
Множественное число		
1-е	барабыт <i>идем</i>	барбаппыт <i>не идем</i>
2-е	барагыт <i>идете</i>	барбаккыт <i>не идете</i>
3-е	бараллар <i>идут</i>	барбаттар <i>не идут</i>

Формы настоящего времени часто употребляются в значении будущего. Например: Курумнара ыарсын буолар. *Их свадьба будет завтра.* Биьиги клубка барабыт. *Мы пойдём (идем) в клуб.* Поэтому это время можно назвать настоящим-будущим.

### Прошедшее время

Формы прошедшего времени выражают действие, предшествующее моменту речи. Так как понятие «раньше» может толковаться очень разнообразно, охватывая время в различной соотнесенности с настоящим моментом, форм выражения прошедшего времени много. Основными из них следует считать прошедшее несовершенное (недавнопрошедшее время), прошедшее совершенное (преждепрошедшее время), а также некоторые другие.

### Первая форма прошедшего времени

Таблица 101

Лицо	Положительная форма	Отрицательная форма
Единственное число		
1-е	бардым <i>я пошел</i>	барбатым <i>я не пошел</i>
2-е	бардың <i>ты пошел</i>	барбатың <i>ты не пошел</i>
3-е	барда <i>он пошел</i>	барбата <i>он не пошел</i>
Множественное число		
1-е	бардыбыт <i>мы пошли</i>	барбатыбыт <i>мы не пошли</i>
2-е	бардыгыт <i>вы пошли</i>	барбатыгыт <i>вы не пошли</i>
3-е	бардылар <i>они пошли</i>	барбатылар <i>они не пошли</i>

## Вторая форма прошедшего времени

Таблица 102

Лицо	Положительная форма	Отрицательная форма
Единственное число		
1-е	барбытым я ушел	барбатагым я не ушел
2-е	барбытың ты ушел	барбатагың ты не ушел
3-е	барбыта он ушел	барбатага он не ушел
Множественное число		
1-е	барбыппыт мы ушли	барбатакпыт мы не ушли
2-е	барбыккыт вы ушли	барбатаккыт вы не ушли
3-е	барбыттара они ушли	барбатактара они не ушли

Эта форма прошедшего времени обозначает действие, в долганском языке воспринимаемое как только что (а не прежде) совершившееся. Например: Рита кэлбитэ. *Рита уже приехала (только что)*. Каппыт отгору атактарыгар калаабыта. *Сухие травы засунул в обувь (только что)*.

## Прошедшее результативное время

Таблица 103

Лицо	Положительная форма	Отрицательная форма
Единственное число		
1-е	барбыппын оказывается, я ушел	барбатакпын оказывается, я не ушел
2-е	барбыккын оказывается, ты ушел	барбатаккын оказывается, ты не ушел
3-е	барбыт оказывается, он ушел	барбатак оказывается, он не ушел
Множественное число		
1-е	барбыппыт оказывается, мы ушли	барбатакпыт оказывается, мы не ушли
2-е	барбыккыт оказывается, вы ушли	барбатаккыт оказывается, вы не ушли
3-е	барбыттар оказывается, они ушли	барбатактар оказывается, они не ушли

Например: Блокнопун умнубушпун. *Блокнот свой забыл, оказывается*. Агалара илимнэрин көрөн кэлбиттэр. *Их отцы, оказывается, пришли, проверив свои сети*. Эти глаголы могут употребляться со вспомогательным глаголом: барбыппын эбит, барбыт эбит, барбатаккын эбит и т. д.

## Прошедшее незаконченное время

Таблица 104

Лицо	Положительная форма	Отрицательная форма
Единственное число		
1-е	барар <i>этим я уходил</i>	барбат <i>этим я не уходил</i>
2-е	барар <i>этиң ты уходил</i>	барбат <i>этиң ты не уходил</i>
3-е	барар <i>этэ он уходил</i>	барбат <i>этэ он не уходил</i>
Множественное число		
1-е	барар <i>этибит мы уходили</i>	барбат <i>этибит мы не уходили</i>
2-е	барар <i>этигит вы уходили</i>	барбат <i>этигит вы не уходили</i>
3-е	барар <i>этилэрэ они уходили</i>	барбат <i>этилэрэ они не уходили</i>

## Давнопрошедшее время

Таблица 105

Лицо	Положительная форма	Отрицательная форма
Единственное число		
1-е	барбыт <i>этим тогда уже я ушел</i>	барбатак <i>этим тогда еще я не ушел</i>
2-е	барбыт <i>этиң тогда уже ты ушел</i>	барбатак <i>этиң тогда еще ты не ушел</i>
3-е	барбыт <i>этэ тогда уже он ушел</i>	барбатак <i>этэ тогда еще он не ушел</i>
Множественное число		
1-е	барбыт <i>этибит тогда уже мы ушли</i>	барбатак <i>этибит тогда еще мы не ушли</i>
2-е	барбыт <i>этигит тогда уже вы ушли</i>	барбатак <i>этигит тогда еще вы не ушли</i>
3-е	барбыт <i>этилэрэ тогда уже они ушли</i>	барбатак <i>этилэрэ тогда еще они не ушли</i>

## Будущее время

Формы будущего времени образуются от глаголов на **-ыа, -ыак** с аффиксами принадлежности.

Таблица 106

Лицо	Положительная форма	Отрицательная форма
Единственное число		
1-е	барыам <i>я пойду</i>	барыам Һуога <i>я не пойду</i>
2-е	барыаң <i>ты пойдешь</i>	барыаң Һуога <i>ты не пойдешь</i>
3-е	барыага <i>он пойдет</i>	барыага Һуога <i>он не пойдет</i>
Множественное число		
1-е	барыакпыт <i>мы пойдем</i>	барыакпыт Һуога <i>мы не пойдем</i>
2-е	барыаккыт <i>вы пойдете</i>	барыаккыт Һуога <i>вы не пойдете</i>
3-е	барыактара <i>они пойдут</i>	барыактара Һуога <i>они не пойдут</i>

*Примечание:* В долганском языке в 1-м и 2-м лице употребляется стяженная форма от **барыагым** и **барыагың**, а в 3-м лице используется полная форма (ср. **барыа**). Отрицательная форма образуется при помощи отрицательной частицы **Һуок**.

К формам будущего времени в долганском языке относится особая форма на **-ыакты**, близкая по значению к повелительному наклонению, но все же воспринимаемая в рамках будущего времени изъявительного наклонения.

Таблица 107

Лицо	Положительная форма	Отрицательная форма
Единственное число		
1-е	барыактыбын <i>я пойду (по уговору)</i>	барымыактыбын <i>я не пойду (по уговору)</i>
2-е	барыактыгың <i>ты пойдешь</i>	барымыактыгың <i>ты не пойдешь</i>
3-е	барыактын <i>он пойдет</i>	барымыактын <i>он не пойдет</i>
Множественное число		
1-е	барыактыбыт <i>мы пойдем (по уговору)</i>	барымыактыбыт <i>мы не пойдем (по уговору)</i>
2-е	барыактыгыт <i>вы пойдете</i>	барымыактыгыт <i>вы не пойдете</i>
3-е	барыактыннар <i>они пойдут</i>	барымыактыннар <i>они не пойдут</i>

## Близкое будущее время

### Повелительное наклонение

Повелительное наклонение глагола выражает различные оттенки побуждения субъекта к действию и охватывает модальные значения от мольбы до категорического приказа, которые напрямую зависят от интонации. Действие, выражаемое повелительным наклонением глагола, соответствует моменту речи, поэтому речь должна идти о будущем времени, в рамках которого различают близкое будущее и отдаленное будущее.

Близкое будущее время в своем образовании восходит к основе глагола.

Таблица 108

Лицо	Положительная форма	Отрицательная форма
Единственное число		
1-е	барыым я пойду-ка	барымьым я не пойду-ка
2-е	бар ты пойдди (иди)	барыма ты не иди
3-е	бардын он пусть идет	барбатын он пусть не идет
Множественное число		
1-е	барыак пойдём-ка мы с тобой барыагың пойдёмте мы все	барымыак не пойдём-ка мы с тобой барымыагың не пойдёмте мы все
2-е	барың вы идите	барымаң вы не идите
3-е	бардыннар они пусть идут	барбатыннар они пусть не идут

*Примечание:* 1-е лицо множественного числа имеет две формы, одна из которых четко указывает на двух субъектов, поэтому ее называют формой двойственного числа.

Отдаленное будущее время образуется только у глаголов 2-го лица единственного и множественного числа.

Таблица 109

### Форма отдаленного будущего времени

Лицо	Положительная форма	Отрицательная форма
Единственное число		
2-е	бараар ты пойдди (немного погодя, потом)	барымаар ты не иди (потом)
Множественное число		
2-е	бараарың вы пойдите (немного погодя, потом)	барымаарың вы не идите (потом)

*Примечание:* Время совершения действия в данной форме повелительного наклонения воспринимается как сравнительно отдаленное от момента речи. Например: Табагытын анатаарың. Оленя покормите (потом). Эн гинилэргэ барымаар. Ты к ним не ходи (потом).

## Условное наклонение

Условное наклонение представлено в долганском языке двумя формами — собственно условное и условно-временное.

Собственно условное наклонение образуется при помощи аффиксов **-тар, -дар, -нар, -лар** (с вариантами) и выражает условие совершения другого (второго) действия. Поэтому эта форма наклонения выступает в предложении как деепричастие.

Таблица 110

Лицо	Положительная форма	Отрицательная форма
Единственное число		
1-е	бардарбын <i>если бы я пошел</i>	барбатарбын <i>если бы я не пошел</i>
2-е	бардаргын <i>если бы ты пошел</i>	барбатаргын <i>если бы ты не пошел</i>
3-е	бардар <i>если бы он пошел</i>	барбатар <i>если бы он не пошел</i>
Множественное число		
1-е	бардарбыт <i>если бы мы пошли</i>	барбатарбыт <i>если бы мы не пошли</i>
2-е	бардаргыт <i>если бы вы пошли</i>	барбатаргыт <i>если бы вы не пошли</i>
3-е	бардаллар <i>если бы они пошли</i>	барбаталлар <i>если бы они не пошли</i>

Условие совершения действия выражается без указания на время. В форме условного наклонения часто употребляется глагол **буол** *быть*.

Условно-временное наклонение исторически образовалось из причастия на **-так, -батак** и аффикса местного (ныне омертвевшего) падежа.

Таблица 111

Лицо	Положительная форма	Отрицательная форма
Единственное число		
1-е	бардакпына <i>если (когда) я пойду</i>	барбатакпына <i>если (когда) я не пойду</i>
2-е	бардаккына <i>если (когда) ты пойдешь</i>	барбатаккына <i>если (когда) ты не пойдешь</i>
3-е	бардагына <i>если (когда) он пойдет</i>	барбатагына <i>если (когда) он не пойдет</i>
Множественное число		
1-е	бардакпытына <i>если (когда) мы пойдем</i>	барбатакпытына <i>если (когда) мы не пойдем</i>
2-е	бардаккытына <i>если (когда) вы пойдете</i>	барбатаккытына <i>если (когда) вы не пойдете</i>
3-е	бардактарына <i>если (когда) они пойдут</i>	барбатактарына <i>если (когда) они не пойдут</i>

## Желательно-сослагательное наклонение

Форму желательно-сослагательного наклонения образует причастие будущего времени на **-ыа, -ыак** в сочетании со вспомогательным глаголом, а в отрицательной форме еще и с именем отрицания **һуок**:

Таблица 112

Лицо	Положительная форма	Отрицательная форма
Единственное число		
1-е	барыак этим я <i>пошел бы</i>	барыа һуок этим я <i>не пошел бы</i>
2-е	барыак этиң ты <i>пошел бы</i>	барыа һуок этиң ты <i>не пошел бы</i>
3-е	барыак этэ он <i>пошел бы</i>	барыа һуок этэ он <i>не пошел бы</i>
Множественное число		
1-е	барыак этибит, барыакпыт этэ <i>мы пошли бы</i>	барыа һуок этибит <i>мы не пошли бы</i>
2-е	барыак этигит, барыаккыт этэ <i>вы пошли бы</i>	барыа һуок этигит <i>вы не пошли бы</i>
3-е	барыак этилэр, барыактара этэ <i>они пошли бы</i>	барыа һуок этилэр <i>они не пошли бы</i>

Желательно-сослагательное наклонение выражает модальное значение желательности действия в составе условного периода. Например: Такырбын-букурбун көннөрдөрбүн, каллааңна тийийэк этим. *Если бы (когда бы) выправил все изгибы, до неба дотянулся бы.* Нарсын тээтэм кэллэгинэ, һугуннана барыак этибит. *Если завтра придет отец, то поехали бы по ягоды.*

## Наклонение обычно совершаемого действия

Наклонение обычно совершаемого действия выражается причастием на **-ааччы** (с вариантами) с аффиксами сказуемости:



Таблица 113

Лицо	Положительная форма	Отрицательная форма
Единственное число		
1-е	барааччыбын <i>обычно я хожу</i>	барааччым ъуок, барааччыта ъуокпун <i>обычно я не хожу</i>
2-е	барааччыгын <i>обычно ты ходишь</i>	барааччың ъуок, барааччыта ъуоккун <i>обычно ты не ходишь</i>
3-е	барааччы <i>обычно он ходит</i>	барааччыта ъуок <i>обычно он не ходит</i>
Множественное число		
1-е	барааччыбыт <i>обычно мы ходим</i>	барааччыбыт ъуок, барааччыта ъуокпут <i>обычно мы не ходим</i>
2-е	барааччыгыт <i>обычно вы ходите</i>	барааччыгыт ъуок, барааччыта ъуоккут <i>обычно вы не ходите</i>
3-е	барааччылар <i>обычно они ходят</i>	барааччыта ъуоктар <i>обычно они не ходят</i>

### Возможное наклонение

Возможное наклонение образуется путем присоединения к основе глагола аффикса **-аайа** (с вариантами) и аффиксов сказуемости:

Таблица 114

Лицо	Положительная форма	Отрицательная форма
Единственное число		
1-е	бараайабын <i>возможно (авось), я пойду</i>	барымаайабын <i>возможно (авось), я не пойду</i>
2-е	бараайагын <i>возможно (авось), ты пойдешь</i>	барымаайагын <i>возможно (авось), ты не пойдешь</i>
3-е	бараарай <i>возможно (авось), он пойдет</i>	барымаарай <i>возможно (авось), он не пойдет</i>
Множественное число		
1-е	бараайабыт <i>возможно (авось), мы пойдём</i>	барымаайабыт <i>возможно (авось), мы не пойдём</i>
2-е	бараайагыт <i>возможно (авось), вы пойдёте</i>	барымаайагыт <i>возможно (авось), вы не пойдёте</i>
3-е	бараайаллар <i>возможно (авось), они пойдут</i>	барымаайаллар <i>возможно (авось), они не пойдут</i>

## Утвердительное наклонение

Утвердительное наклонение образуется присоединением к основе глагола аффикса **-ыыы** (с вариантами) и аффиксов сказуемости и имеет значение «быть в состоянии»:

Таблица 115

Лицо	Положительная форма	Отрицательная форма
Единственное число		
1-е	<i>барыыыбын очевидно, я в состоянии идти</i>	<i>барыммыыыбын очевидно, я не в состоянии идти</i>
2-е	<i>барыыыгың очевидно, ты в состоянии идти</i>	<i>барыммыыыгың очевидно, ты не в состоянии идти</i>
3-е	<i>барыыы очевидно, он в состоянии идти</i>	<i>барыммыыы очевидно, он не в состоянии идти</i>
Множественное число		
1-е	<i>барыыыбыт очевидно, мы в состоянии идти</i>	<i>барыммыыыбыт очевидно, мы не в состоянии идти</i>
2-е	<i>барыыыгыт очевидно, вы в состоянии идти</i>	<i>барыммыыыгыт очевидно, вы не в состоянии идти</i>
3-е	<i>барыыылар очевидно, они в состоянии идти</i>	<i>барыммыыылар очевидно, они не в состоянии идти</i>

*Примечание:* Вместо отрицательной парадигмы возможно употребление другой формы — причастия на **-ыак** с именем отрицания **нуок**. Например: Табалар барыактара нуок (барыа нуоктар). Олени не в состоянии идти.

Долженствовательное наклонение имеет значение настоятельной необходимости действия и образуется путем сочетания глагола в будущем времени с именем наличия **баар(-а)**. Например: барыам баара *мне необходимо, я должен идти*, барыаң баара *тебе необходимо, ты должен идти*, барыактара баара *им необходимо, они должны идти* и т. д.

## Причастие

### Причастия настоящего времени на -ар, -ыыр

Причастия настоящего времени на **-ар, -ыыр** совпадают с формой глагола настоящего времени изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа и образуются от основы глагола с помощью указанных аффиксов. Форма на **-ар (-эр, -ор, -өр)** образуется от основы, оканчивающейся на согласный:

Таблица 116

Глагол	Аффикс на -ар (с вариантами)			
	-ар	-эр	-ор	-өр
бар <i>ходить</i>	барар <i>ходящий</i>			
үөрэн <i>учиться</i>		үөрэнэр <i>учащийся</i>		
олор <i>сидеть</i>			олорор <i>сидящий</i>	
көр <i>смотреть</i>				көрөр <i>смотрящий</i>

Формы на **-ыыр (-иир, -уур, -үүр)** образуются от основы, оканчивающейся на гласный:

Таблица 117

Глагол	Аффикс -ыыр (с вариантами)			
	-ыыр	-иир	-уур	-үүр
аһаа <i>есть</i>	аһаа-аһыыр <i>едящий</i>			
үлэлээ <i>работать</i>		үлэлээ-үлэлиир <i>работающий</i>		
олоңколоо <i>рассказывать</i> <i>сказки</i>			олоңколоо- олоңколуур <i>рассказываю-</i> <i>щий сказки</i>	
күрээ <i>избегать,</i> <i>прячется</i>				күрээ-күрүүр <i>избегающий,</i> <i>прячущийся</i>

Примечание: Отрицательная форма данных причастий имеет аффиксы **-бат, -пат, -мат** (с вариантами): барбат *не ходящий*, аһаапат *не едящий*, үөрэммэт *не прячущийся*.

Причастия на **-ар, -ыыр** как определение обозначают постоянный признак, обычное свойство предмета, мыслимые в аспекте процесса в настояще-прошедшем и настояще-будущем времени. Например: **Үөрэнэр** оголору вертолётка ыллылар. *Учащихся детей взяли в вертолет.* **Ытаабат** огону эмнэрбэттэр. *Неплачущего дитяти не кормят (грудью).* **Балыктыыр** кэм буолла. *Наступила пора рыбалки,* букв.: *Рыбачья пора наступила.*

Данные причастия могут быть в предложении подлежащим: **Барар** бардын. *Уходящий пусть уходит.* Биьиги диэк үчүгэйдик **ыллыыр** аматтан ьуок этэ. *В нашей стороне хорошо поющий никогда не обнаруживался;* дополнением: Тээтэм минигин **ытарга** үөрэппитэ. *Отец меня научил стрелять (к стрельбе).* **Паастыырын** ьөбүлүүр. *Он любит охотиться пастью* (орудие лова песцов).

Склонение таких причастий производится по образцу склонения существительных.

Таблица 118

### Склонение причастий на **-ар, -ыыр**

Основной	барар <i>уходящий</i>	аьыыр <i>едящий</i>
Частный	барарда <i>уходящего</i>	аьыырда <i>едящего</i>
Винительный	барары <i>уходящего</i>	аьыыры <i>едящего</i>
Дательный	барарга <i>уходящему</i>	аьыырга <i>едящему</i>
Исходный	барартан <i>от уходящего</i>	аьыыртан <i>от едящего</i>
Орудный	барарынан <i>уходящим</i>	аьыырынан <i>едящим</i>
Совместный	барардыын <i>с уходящим</i>	аьыырдыын <i>с едящим</i>
Сравнительный	барардаагар <i>по сравнению с уходящим</i>	аьыырдаагар <i>по сравнению с едящим</i>

### Причастия прошедшего времени на **-быт.**

#### Причастия на **-ааччы**

Причастия прошедшего времени на **-быт** совпадают с формой глагола в прошедшем результативном времени единственного числа 3-го лица. Образуются от основы глагола с помощью аффиксов **-быт, -пыт, -мыт** (с вариантами): **ылбыт, көрбүт, эгэлбит, улааппыт, үөрэммит.**

Склонение данных причастий производится по образцу склонения существительных:

Таблица 119

Падеж	Единственное число	Множественное число
Основной	эгэлбэтэк <i>не принесший</i>	гэлбиттэр <i>принесшие</i>
Частный	эгэлбэтэктэ <i>не принесшего</i>	
Винительный	эгэлбэтэги <i>не принесшего</i>	эгэлбиттэри <i>принесших</i>
Дательный	эгэлбэтэkkэ <i>не принесшему</i>	эгэлбиттэргэ <i>принесшим</i>
Исходный	эгэлбэтэктэн <i>от не принесшего</i>	эгэлбиттэртэн <i>от принесших</i>
Орудный	эгэлбэтэгинэн <i>не принесшим</i>	эгэлбиттэринэн <i>принесшими</i>
Совместный	эгэлбэтэктиин <i>с не принесшим</i>	эгэлбиттэрдийн <i>с принесшими</i>
Сравнительный	эгэлбэтэктээгэр <i>по сравнению с не принесшим</i>	эгэлбиттэрбээгэр <i>по сравнению с принесшими</i>

Причастия выполняют в предложении функции существительного, принимая все его формы. Например: Эн мээнэ Һаңарыма, **көрбүт** кэпсээтин. *Ты попусту не болтай, пусть расскажет увидевший* (подлежащее). Барыкааттара дьиэлэригэр төннүбүттэр, **Һүппүтү** булбатактар. *Все вернулись домой, потерявшегося не нашли* (дополнение).

### Причастия будущего времени на -ыак

Данные причастия образуются путем присоединения к основе глагола аффикса -ыак (-иэк, -уок, -үөк).

Таблица 120

Основа глагола	Аффикс -ыак (с вариантами)			
	-ыак	-иэк	-уок	-үөк
каал <i>оставаться</i>	каалыак <i>остающийся</i>			
үөрэн <i>учиться</i>		үөрэниэк <i>учащийся</i>		
оңор <i>делать</i>			оңоруок <i>делающий</i>	
көр <i>смотреть</i>				көрүөк <i>смотрящий</i>

Отрицательная форма имеет аффиксы -мыак, -ымыак (с вариантами): каалымыак, үөрэнимийэк, оңорумуок, көрүмүөк.

Причастия будущего времени на **-ыак** лежат в основе будущего времени изъявительного и сослагательного наклонения:

Таблица 121

Лицо	Единственное число	Множественное число
1-е	барыагым <i>я пойду</i>	барыакпыт <i>мы пойдём</i>
2-е	барыагың <i>ты пойдешь</i>	барыаккыт <i>вы пойдёте</i>
3-е	барыага <i>он пойдёт</i>	барыактара <i>они пойдут</i>

1-е	барыак этим <i>я пошел бы</i>	барыак этибит <i>мы пошли бы</i>
2-е	барыак этиң <i>ты пошел бы</i>	барыак этигит <i>вы пошли бы</i>
3-е	барыак этэ <i>он пошел бы</i>	барыак этилэрэ <i>они пошли бы</i>

### Образование причастий будущего времени с помощью аффиксов **-а, -ыы илик**

Причастия на **-а, -ыы илик** также имеют значение будущего времени, так как обозначаемое ими действие еще не совершилось. Образуются в сочетании с деепричастием на **-а, -ыы**. Например: **бара илик** *еще не ушел*, **көрө илик** *еще не видел*, **аьыы илик** *еще не ел* и т. д.

Таблица 122

Деепричастие с аффиксом <b>-а</b>	Причастие	Деепричастие с аффиксом <b>-ыы</b>	Причастие
бара <i>идя</i>	бара <b>илик</b> <i>еще не ушедший</i>	аьыы <i>не поев</i>	аьыы <b>илик</b> <i>еще не евший</i>

В предложении выступают, как и остальные причастия, в функции определения, подлежащего, дополнения: **Үөрэнэ илик** ого. *Еще не начавший учиться ребенок* (определение). **Көрө иликтэр** телевизорга олордулар. *Не видевшие сели к телевизору* (подлежащее). **Үлэлэрин бүтэрэ иликтэри** канна да ыытыма. *Не закончивших свою работу никуда не отпускаяй* (дополнение).

Участвуют в образовании глагола еще не осуществленного действия. Например: бара иликпин *я еще не ушел*, бара иликкит *вы еще не ушли*. Возможны формы: бара илик этим *я еще не ходил*, бара илик этилэр *они еще не ходили* и др.

## Деепричастие

### Деепричастия на -а, -ыы

Данные деепричастия образуются от основы глагола, оканчивающейся на согласный, с помощью аффикса -а (-э, -о, -ө) и от основы, оканчивающейся на гласный, с помощью аффикса -ыы (-ии, -уу, -үү):

Таблица 123

Основа глагола	Аффикс -а (с вариантами)			
	-а	-э	-о	-ө
нуруй <i>писать</i>	нуруйа <i>пиша</i>			
кэл <i>прийти</i>		кэлэ <i>придя</i>		
оңор <i>делать</i>			оңоро <i>делая</i>	
көр <i>смотреть</i>				көрө <i>смотря</i>

Например: Миша футбол **көрө** олорор. *Миша сидит и смотрит футбол* (букв.: *глядя, сидит*). Утакатыттан ыңгэри **оруу** турар. *Вытаскивает* (букв.: *стоя, вытаскивает*) из мешка инструменты. Кыыным атактары **тигэ** ыатыыр. *Моя дочь умеет шить обувь*.

### Деепричастия на -ан

Относятся к числу распространенных и употребительных форм глагола. Образуются путем присоединения к основе глагола аффикса -ан (-эн, -он, -өн):

Таблица 124

Основа глагола	Аффикс -ан (с вариантами)			
	-ан	-эн	-он	-өн
бар <i>уходить</i>	баран <i>уходя</i>			
кэл <i>приходить</i>		кэлэн <i>приходя</i>		
оңор <i>делать</i>			оңорон <i>делая</i>	
телөө <i>платить</i>				телөөн <i>платя</i>

В долганском языке аффикс -ан иногда принимает долготу: Таба туттан бараан чайы испитгэр. *Поймав для себя оленей, пили чай*.

Деепричастия на -ан могут принимать личные аффиксы. Например: Дзыэбитигэр кэлэммит утуйдубут. *Мы, придя домой, уснули*. Возможна и неличная форма: Дзыэбитигэр кэлэн утуйдубут. *Придя домой, уснули*.

Лицо	Единственное число	Множественное число
1-е	кэлэммин я <i>придя</i>	элэммит <i>мы</i> <i>придя</i>
2-е	кэлэңжин <i>ты</i> <i>придя</i>	кэлэңжит <i>вы</i> <i>придя</i>
3-е	кэлэн <i>он</i> <i>придя</i>	кэлэннэр <i>они</i> <i>придя</i>

Отрицательная форма деепричастий на **-ан** образуется посредством аффикса **-мына**, **-ымына** (с вариантами): *аһаамына не поев, барымына не уходя, утуйумуна не засыпая*. Например: *Огом кайтак да утуйумуна ыттар. Мой ребенок лежит, никак не засыпая*. *Иннэтэ ыук атактары тигиминэ олорор. Не имея иголки, сидит и не шьет обувь*.

Деепричастия на **-ан** в предложении выступают в составе сложного сказуемого: *Оголор эбэлээк эьэлэрин көһөрөн эрэллэр. Дети начали переселять бабушку с дедушкой*. *Бөрөлөр бунна токтоон ылбыттар. Волки здесь приостановились* — или употребляются в роли обстоятельств: *Огонньор, тааска тайанан, турда. Старик встал, опираясь на камень (образа действия)*. *Тээтэм айаңжа ыалгыннаан ыалдыбыт. Отец, простудившись на дороге, заболел (причины)*.

### Деепричастия на **-аат**

Деепричастия на **-аат** также обозначают предшествующее действие, но происходит оно непосредственно перед другим действием.

Образуются присоединением к основе глагола аффикса **-аат** (**-ээт**, **-оот**, **-өөт**):

Таблица 126

Основа глагола	Аффикс <b>-аат</b> (с вариантами)			
	<b>-аат</b>	<b>-ээт</b>	<b>-оот</b>	<b>-өөт</b>
<i>бар уходит</i>	<i>бараат как только ушел</i>			
<i>кэл приходит</i>		<i>кэлээт как только пришел</i>		
<i>олор сесть</i>			<i>олороот как только сел</i>	
<i>көр увидет</i>				<i>көрөөт как только увидел</i>

Отрицательную форму от этого деепричастия образуют аффиксы **-маат**, **-ымаат** (с вариантами), хотя практически такая форма не употребительна. Например: *барымаат не уйдя, кэлимээт не придя, олорумаат не сядя, көрүмээт не видя*.



Деепричастия на **-аат**, в отличие от остальных форм, не часто, но оформляются и личными аффиксами:

Таблица 127

Лицо	Единственное число
1-е	кэлээп <b>пин</b> сразу, как только я пришел
2-е	кэлээк <b>кин</b> сразу, как только ты пришел
3-е	кэлээт <b>тин</b> сразу, как только он пришел

Таблица 128

Лицо	Множественное число
1-е	кэлээп <b>питин</b> сразу, как только мы пришли
2-е	кэлээк <b>китин</b> сразу, как только вы пришли
3-е	кэлээт <b>тэрин</b> сразу, как только они пришли

Наиболее употребительна форма 3-го лица. Например: Уола кэлээ**тин**, бу эмээксин наңарбыт. Сразу, как только пришел сын, эта старуха заговорила.

### Деепричастия на **-аары**

Деепричастия на **-аары** (со вспомогательными глаголами) обозначают действие, готовое совершиться. Деепричастия обозначают, что действие, выраженное им, произойдет после другого действия, т. е. последнее совершается для того, чтобы произошло второе действие, выраженное деепричастием.

Образуются присоединением к основе глагола аффикса **-аары** (**-ээри**, **-оору**, **-өөрү**):

Таблица 129

Основа глагола	Аффикс <b>-аары</b> (с вариантами)			
	<b>-аары</b>	<b>-ээри</b>	<b>-оору</b>	<b>-өөрү</b>
бар <i>уходитъ</i>	бара <b>ары</b> <i>чтобы уйти</i>			
кэл <i>приходитъ</i>		кэлээ <b>ри</b> <i>чтобы прийти</i>		
оонньоо <i>играть</i>			оонньо <b>ору</b> <i>чтобы играть</i>	
көр <i>увидеть</i>				көр <b>өөрү</b> <i>чтобы увидеть</i>

Например: Эьигини гытта барсаары кэлим. Я пришел, чтобы пойти вместе с вами. Аланааннан ытаары кустук бэлэмнээбит. Приготовил стрелу, чтобы выстрелить из лука. Туогу көрөөрү кэлиң? Что увидеть пришел ты?

Отрицательная форма данного деепричастия образуется с помощью аффикса **-ымаары** (-имээри, -үмээри): барымаары чтобы не уйти, кэлимээри чтобы не прийти, турумаары чтобы не вставать, түһүмээри чтобы не спускаться, не падать.

Деепричастия на **-аары** способны принимать личные аффиксы:

Таблица 130

Лицо	Единственное число	Множественное число
1-е	кэлээрибин чтобы прийти мне	кэлээрибит чтобы прийти нам
2-е	кэлээригин чтобы прийти тебе	кэлээригит чтобы прийти вам
3-е	кэлээри чтобы прийти ему	кэлээрилэр чтобы прийти им

Например: Эьизкэ ыаллана кэлээрибин табалары көлүйбүтүм. Чтобы прийти к вам в гости, запряг оленей. Таңарага ылдыаарылар тыаттан киирдилэр. Чтобы посетить праздник, прибыли из тундры.

В приведенных примерах деепричастия на **-аары** выступают в функции обстоятельства цели. Это его основная синтаксическая роль в предложении, наряду с употреблением в качестве компонента сложного сказуемого. Например: Ити уол бэйэтэ паастаары гынар. Этот парень сам собирается охотиться (настью). Ира университетка үөрэнээри ылдыар. Ира собирается учиться в университете.

### Деепричастие на **-бычча**

Исторически **-бычча** представляет собой аффикс исчезнувшего падежа **-ча** в сочетании с формой причастия на **-быт**: **-бычча**, **-мычча**, **-пычча** (с вариантами), т. е. является вторичной формой.

В предложении употребляется в обстоятельственной функции, имея тенденцию к переходу в разряд наречий. В долганском языке данное деепричастие довольно употребительно. Например: «Мин кайтак ыргалаак кийини көрбөтөгүм буолуой»,— **буруйдаммычча** Түмээ ыаңарбыта. «Как я не увидел человека с нартами»,— **повинившись** (обвиняя себя), сказал Тимофей. Огонньор **үөрбүччэ** ыллыан ыанаата. Старик, **обрадовавшись**, надумал запеть.

## Междоимение

Таблица 131

Значение	По структуре	
	Непроизводные	Производные
Удивление	а, аа, ьэй, араа, ээ, э-эс, ьук, оо	ьүрүн, ьатана, дьэйэ-дьэйэ
Досада	аба, араа	абатын да, абалаа, алгас, ьатана
Презрение, отвращение, разочарование	па-а, ьуу	ьүрүн
Чувство боли от ожога	аа	атай, ата-ай, ата-ый, атай-атай, тай-тай
Чувство холода		ьгчча, ьгчча-а, ьгччыы, ьгччыы- ьгчча, ьгчча-ча-ча, ьгччууч-ча, чча-чча-чча
Радость	араа	
Горе	араа	ьайтаан
Жалость	араа	
Недовольство, досада	араа, ьэй, ьуу	ьайтаан
Удовлетворение	араа	

## СОДЕРЖАНИЕ

Классификация алтайской семьи языков.....	3
Лексика .....	4
Графика .....	9
Фонетика .....	10
Гласные звуки .....	—
Ударение .....	14
Согласные звуки .....	15
Морфология .....	16
Имя существительное .....	17
Имя прилагательное .....	23
Имя числительное .....	27
Местоимение .....	33
Глагол .....	43
Причастие .....	57
Деепричастие .....	61
Междометие .....	65

Учебное издание

*Николай Матвеевич Артемьев  
Александр Александрович Петров*

## **ДОЛГАНСКИЙ ЯЗЫК В ТАБЛИЦАХ**

*Редактор Л. Выквырагтыргыргына  
Оформление художника Г. Я. Терешёнок  
Художественный редактор Л. Г. Епифанов  
Компьютерный набор и верстка Г. В. Богомазовой  
Корректоры Е. Н. Александрова, В. В. Багрий*

Лицензия ИД № 05824 от 12.09.2001.

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93-953000.  
Подписано в печать с оригинал-макета 10.12.2003. Формат 60 × 90 1/8. Бумага офсетная.  
Офсетная печать. Гарнитура школьная. Усл. печ. л. 8,5. Уч.-изд. л. 5,35. Тираж 600 экз.  
Заказ 40.

Санкт-Петербургский филиал Федерального государственного унитарного предприятия  
ордена Трудового Красного Знамени «Издательство «Просвещение»  
Министерства Российской Федерации по делам печати,  
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.  
191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 37-39.

E-mail: [prosv.spb.ru](mailto:prosv.spb.ru)

Отпечатано в ООО «Деметра».